



Broj: 02-04-1672-4/26
Sarajevo, 22.01.2026. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) Vlada Kantona Sarajevo, na **112.** sjednici održanoj **22.01.2026.** godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“.
2. Prijedlog Odluke iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo, na nadležno odlučivanje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PO OVLAŠTENJU PREMIJERA

ministar Zlatko Mijatović

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo,
6. Evidencija,
7. A r h i v a.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96-Ispravka, 3/96-Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 42. stav (4) Zakona o vodama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/10, 43/16 i 44/22), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici od _____ 2025. godine, donijela je

Prijedlog

ODLUKU O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE „DJEVOJAČKE VODE“

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Ovom odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće "Djevojačke vode", mjere zaštite, nadzor i kaznene odredbe.

Član 2. (Značenje pojedinih izraza)

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj odluci imaju slijedeća značenja:

- a) **zona sanitarne zaštite izvorišta** podrazumijevaju jasno definisani podzemni i površinski dio sliva izvorišta na kojem se ograničava i kontroliše način provođenja određenih ljudskih aktivnosti koje mogu da izazovu promjenu izdašnosti izvorišta ili pogoršanje kvaliteta vode u odnosu na kvalitet koji je definisan u propisima o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama;
- b) **izvorište vode za piće "Djevojačke vode"** (u daljem tekstu: Izvorište) podrazumijeva izvorišta podzemne vode u kraškim akviferima Zaklopiti do, Djevojačke vode, Demin do (teritorija Općine Novi Grad Sarajevo) i Lovačka kuća (teritorija Općine Ilidža), a koja čine jedinstven sistem vodosnabdijevanja;
- c) **akvifer** označava sloj ispod površine zemlje ili proslojke u stijenama ili drugim geološkim formacijama koje imaju takvu poroznost i vodopropusnost da omogućuju ili značajan protok podzemne vode ili zahvatanje značajnih količina podzemne vode;
- d) **Jedinstvena zona sanitarne zaštite Izvorišta** podrazumijeva spoj II i III zone sanitarne zaštite u jednu zonu sa aktivnostima koje se zabranjuju i ograničavaju na način kako je to određeno za II zonu sanitarne zaštite u Prilogu 1. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 88/12);
- e) **vodozahvatno područje** označava užu, ograđeni prostor oko vodozahvatnog objekta koji pored vodozahvatnog objekta obuhvata eventualno i postrojenje za pročišćavanje, rezervoar, pumpnu stanicu, administrativne i pogonske objekte, kao i druge infrastrukturne objekte koji se koriste u svrhu obezbjeđenja javnog vodosnabdijevanja;
- f) **Operator** je Kantonalno javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo.

Član 3. (Gramatička terminologija)

Gramatička terminologija korištena u ovoj odluci podrazumijeva uključivanje i ravnopravnu upotrebu riječi oba roda.

POGLAVLJE II. ZONE SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA

Odjeljak A. Zone sanitarne zaštite Izvorišta

Član 4.

(Uspostava zona sanitarne zaštite Izvorišta)

Ovom odlukom uspostavljaju se slijedeće zone sanitarne zaštite Izvorišta:

- a) I zona sanitarne zaštite Izvorišta i to:
 - I zona sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do;
 - I zona sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode;
 - I zona sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do;
 - I zona sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća;
- b) Jedinstvena zona sanitarne zaštite Izvorišta i to:
 - Jedinstvena zona sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do;
 - Jedinstvena zona sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode;
 - Jedinstvena zona sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do;
 - Jedinstvena zona sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća;
- c) IV zona sanitarne zaštite Izvorišta i to:
 - IV zona sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do;
 - IV zona sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode;
 - IV zona sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do;
 - IV zona sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća.

Član 5.

(Površina zaštitnog područja Izvorišta)

- (1) Ukupna površina prostornog obuhvata zona sanitarne zaštite Izvorišta iz člana 4. ove odluke iznosi cca 286.408 m² i prostire se na području Općine Novi Grad Sarajevo i Općine Ilidža.
- (2) Kartografski prikaz zona sanitarne zaštite Izvorišta iz stava (1) ovog člana dat je u Prilogu 3, Prilogu 4, Prilogu 5, Prilogu 6 i Prilogu 7 ove odluke.

Odjeljak B. I zona sanitarne zaštite Izvorišta

Član 6.

(I zona sanitarne zaštite Izvorišta)

I zona sanitarne zaštite Izvorišta uspostavlja se na prostoru oko izvorišta i predstavlja područje sa najstrožijim režimom zaštite.

Član 7.

(I zona sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do)

- (1) Granica I zone sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do nalazi se na dijelu parcele k.č. 6/1 KO Bojnik (koordinate prelomnih tačaka: br.1 x=6520891, y=4861403; br.2 x=6520868, y=4861419; br.3 x=6520853, y=4861398; br.4 x=6520876, y=4861383).
- (2) Opis iz stava (1) ovog člana urađen je na osnovu katastarskih planova razmjera: R=1:1600.
- (3) Površina obuhvata I zone sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do iznosi cca 698 m².
- (4) Kartografski prikaz zone sanitarne zaštite iz ovog člana dat je u Prilogu 3 i Prilogu 4 ove odluke.

Član 8.

(I zona sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode)

- (1) Granica I zone sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode nalazi se na dijelu parcele k.č. 126 KO Bojnik (koordinate prelomnih tačaka: br.1 x=6521459, y=4860927; br.2 x=6521434, y=4860916; br.3 x=6521444, y=4860892; br.4 x=6521469, y=4860903).

- (2) Opis iz stava (1) ovog člana urađen je na osnovu katastarskih planova razmjera: R=1:1000.
- (3) Površina obuhvata I zone sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode iznosi cca 698 m².
- (4) Kartografski prikaz zone sanitarne zaštite iz ovog člana dat je u Prilogu 3 i Prilogu 5 ove odluke.

Član 9.

(I zona sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do)

- (1) Granica I zone sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do nalazi se na dijelu parcela k.č. 102/1 i k.č. 102/3 obje KO Bojnik (koordinate prelomnih tačaka: br.1 x=6521622, y=4861148; br.2 x=6521593, y=4861150; br.3 x=6521590, y=4861144; br.4 x=6521596, y=4861137; br.5 x=6521599, y=4861122; br.6 x=6521622, y=4861122).
- (2) Opis iz stava (1) ovog člana urađen je na osnovu katastarskih planova razmjera: R=1:1400.
- (3) Površina obuhvata I zone sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do iznosi cca 704 m².
- (4) Kartografski prikaz zone sanitarne zaštite iz ovog člana dat je u Prilogu 3 i Prilogu 6 ove odluke.

Član 10.

(I zona sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća)

- (1) Granica I zone sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća nalazi se na dijelu parcele k.č. 1 KO Vlakovo (koordinate prelomnih tačaka: br.1 x=6519732, y=4861731; br.2 x=6519711, y=4861731; br.3 x=6519711, y=4861716; br.4 x=6519732, y=4861716).
- (2) Opis iz stava (1) ovog člana urađen je na osnovu katastarskih planova razmjera: R=1:1600.
- (3) Površina obuhvata I zone sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća iznosi cca 328 m².
- (4) Kartografski prikaz zone sanitarne zaštite iz ovog člana dat je u Prilogu 3 i Prilogu 7 ove odluke.

Odjeljak C. Jedinstvena zona sanitarne zaštite Izvorišta

Član 11.

(Jedinstvena zona sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do)

- (1) Granica Jedinstvene zone sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do nalazi se na dijelu parcela k.č. 6/1, 7/1, 990 i 17, te obuhvata parcele k.č. 16, 15/1, 15/2, 14/6, 14/5, 14/4 i 14/3 sve KO Bojnik (koordinate prelomnih tačaka: br.5 x=6520994, y=4861317; br.6 x=6521037, y=4861337; br.7 x=6521097, y=4861335; br.8 x=6521083, y=4861355; br.9 x=6521120, y=4861426; br.10 x=6521139, y=4861448; br.11 x=6521127, y=4861490; br.12 x=6521103, y=4861559; br.13 x=6521040, y=4861617; br.14 x=6520963, y=4861603; br.15 x=6520923, y=4861530; br.16 x=6520851, y=4861438).
- (2) Opis iz stava (1) ovog člana urađen je na osnovu katastarskih planova razmjera: R=1:1600.
- (3) Površina obuhvata Jedinstvene zone sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do iznosi cca 55.735 m².
- (4) Kartografski prikaz zone sanitarne zaštite iz ovog člana dat je u Prilogu 3 i Prilogu 4 ove odluke.

Član 12.

(Jedinstvena zona sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode)

- (1) Granica Jedinstvene zone sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode nalazi se na dijelu parcela k.č. 126, 114, 115, 113, 123, 131/6, 131/5 i 10/2, te obuhvata parcele k.č. 131/7, 131/8, 131/13, 11/1, 11/2, 11/3 i 11/4 sve KO Bojnik (koordinate prelomnih tačaka: br.5 x=6521484, y=4860957; br.6 x=6521480, y=4861004; br.7 x=6521496, y=4861030; br.8 x=6521406, y=4861061; br.9 x=6521386, y=4861006; br.10 x=6521352, y=4860999;

- br.11 x=6521346, y=4860982; br.12 x=6521335, y=4860966; br.13 x=6521311, y=4860942; br.14 x=6521333, y=4860936; br.15 x=6521343, y=4860889).
- (2) Opis iz stava (1) ovog člana urađen je na osnovu katastarskih planova razmjera: R=1:1000.
 - (3) Površina obuhvata Jedinствene zone sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode iznosi cca 18.724 m².
 - (4) Kartografski prikaz zone sanitarne zaštite iz ovog člana dat je u Prilogu 3 i Prilogu 5 ove odluke.

Član 13.

(Jedinствена zona sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do)

- (1) Granica Jedinствene zone sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do nalazi se na dijelu parcela k.č. 102/1, 40 i 105 sve KO Bojnik (koordinate prelomnih tačaka: br.7 x=6521645, y=4861160; br.8 x=6521684, y=4861184; br.9 x=6521736, y=4861232; br.10 x=6521699, y=4861289; br.11 x=6521589, y=4861355; br.12 x=6521506, y=4861340; br.13 x=6521532, y=4861242; br.14 x=6521522, y=4861218; br.15 x=6521574, y=4861159).
- (2) Opis iz stava (1) ovog člana urađen je na osnovu katastarskih planova razmjera: R=1:1400.
- (3) Površina obuhvata Jedinствene zone sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do iznosi cca 31.987 m².
- (4) Kartografski prikaz zone sanitarne zaštite iz ovog člana dat je u Prilogu 3 i Prilogu 6 ove odluke.

Član 14.

(Jedinствена zona sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća)

- (1) Granica Jedinствene zone sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća nalazi se na dijelu parcele k.č. 1 KO Vlakovo, te na dijelu parcela k.č. 177 i 179 obje KO Zenik (koordinate prelomnih tačaka: br.5 x=6519757, y=4861732; br.6 x=6519805, y=4861740; br.7 x=6519833, y=4861755; br.8 x=6519875, y=4861792; br.9 x=6519904, y=4861841; br.10 x=6519945, y=4861874; br.11 x=6519870, y=4861961; br.12 x=6519787, y=4861979; br.13 x=6519620, y=4861932; br.14 x=6519583, y=4861882; br.15 x=6519582, y=4861825; br.16 x=6519629, y=4861771; br.17 x=6519678, y=4861751).
- (2) Opis iz stava (1) ovog člana urađen je na osnovu katastarskih planova razmjera: R=1:1600.
- (3) Površina obuhvata Jedinствene zone sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća iznosi cca 63.650 m².
- (4) Kartografski prikaz zone sanitarne zaštite iz ovog člana dat je u Prilogu 3 i Prilogu 7 ove odluke.

Odjeljak D. IV zona sanitarne zaštite Izvorišta

Član 15.

(IV zona sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do)

- (1) Granica obuhvata IV zone sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do nalazi se na dijelu parcela k.č. 17, 28, 37, 32 i 10/3, te obuhvata parcele k.č. 14/1, 14/2, 15/4, 15/3, 30 i 29 sve KO Bojnik (koordinate prelomnih tačaka: br.17 x=6521199, y=4861369; br.18 x=6521227, y=4861327; br.19 x=6521343, y=4861342; br.20 x=6521313, y=4861398; br.21 x=6521271, y=4861425; br.22 x=6521256, y=4861483; br.23 x=6521236, y=4861529; br.24 x=6521174, y=4861512; br.25 x=6521168, y=4861585; br.26 x=6521116, y=4861616; br.27 x=6521082, y=4861610; br.28 x=6521077, y=4861638; br.29 x=6521052, y=4861613).
- (2) Opis iz stava (1) ovog člana urađen je na osnovu katastarskih planova razmjera: R=1:1600.
- (3) Površina obuhvata IV zone sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do iznosi cca 38.246 m².
- (4) Kartografski prikaz zone sanitarne zaštite iz ovog člana dat je u Prilogu 3 i Prilogu 4 ove odluke.

Član 16.

(IV zona sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode)

- (1) Granica obuhvata IV zone sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode nalazi se na dijelu parcela k.č. 12/4, 139/9, 10/2 i 10/3, te obuhvata parcele k.č. 9, 12/1, 12/2, 139/7, 12/3 i 10/1 sve KO Bojnik (koordinate prelomnih tačaka: br.16 x=6521384, y=4861076; br.17 x=6521342, y=4861086; br.18 x=6521320, y=4861114; br.19 x=6521271, y=4861085; br.20 x=6521250, y=4861046; br.21 x=6521270, y=4860996).
- (2) Opis iz stava (1) ovog člana urađen je na osnovu katastarskih planova razmjera: R=1:1000.
- (3) Površina obuhvata IV zone sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode iznosi cca 15.119 m².
- (4) Kartografski prikaz zone sanitarne zaštite iz ovog člana dat je u Prilogu 3 i Prilogu 5 ove odluke.

Član 17.

(IV zona sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do)

- (1) Granica obuhvata IV zone sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do nalazi se na dijelu parcela k.č. 65/1, 54/2, 52/3, 52/2, 41, 40 i 39, 105 te obuhvata parcele k.č. 52/1 i 65/3 sve KO Bojnik (koordinate prelomnih tačaka: br.16 x=6521760, y=4861279; br.17 x=6521783, y=4861342; br.18 x=6521782, y=4861389; br.19 x=6521761, y=4861417; br.20 x=6521712, y=4861421; br.21 x=6521625, y=4861448; br.22 x=6521508, y=4861460; br.23 x=6521489, y=4861456; br.24 x=6521473, y=4861426; br.25 x=6521483, y=4861390).
- (2) Opis iz stava (1) ovog člana urađen je na osnovu katastarskih planova razmjera: R=1:1400.
- (3) Površina obuhvata IV zone sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do iznosi cca 35.351 m².
- (4) Kartografski prikaz zone sanitarne zaštite iz ovog člana dat je u Prilogu 3 i Prilogu 6 ove odluke.

Član 18.

(IV zona sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća)

- (1) Granica obuhvata IV zone sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća nalazi se na dijelu parcele k.č. 1 KO Vlakovo, te na dijelu parcela k.č. 174, 175 i 177 sve KO Zenik (koordinate prelomnih tačaka: br.18 x=6519969, y=4861902; br.19 x=6519954, y=4861964; br.20 x=6519816, y=4862039; br.21 x=6519748, y=4862061; br.22 x=6519710, y=4862064; br.23 x=6519674, y=4862048; br.24 x=6519618, y=4861944).
- (2) Opis iz stava (1) ovog člana urađen je na osnovu katastarskih planova razmjera: R=1:1600.
- (3) Površina obuhvata IV zone sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća iznosi cca 25.168 m².
- (4) Kartografski prikaz zone sanitarne zaštite iz ovog člana dat je u Prilogu 3 i Prilogu 7 ove odluke.

POGLAVLJE III. MJERE ZAŠTITE IZVORIŠTA

Član 19.

(Aktivnosti na području zona sanitarne zaštite Izvorišta)

- (1) Na području I zone sanitarne zaštite Izvorišta za sve aktivnosti važe zabrane i nivoi ograničenja koji su propisani u Prilogu 1 ove odluke.
- (2) Izuzetno, na području I zone sanitarne zaštite Izvorišta dozvoljene su aktivnosti koje su u direktnoj vezi sa izgradnjom, radom i održavanjem objekata vodozahvatnog područja, s tim da se tim aktivnostima ne smije ugroziti Izvorište.
- (3) Na području Jedinствене zone sanitarne zaštite Izvorišta za sve aktivnosti važe zabrane i nivoi ograničenja koji su propisani u Prilogu 1 ove odluke.

- (4) Na području IV zone sanitarne zaštite Izvorišta za sve aktivnosti važe zabrane i nivoi ograničenja koji su propisani u Prilogu 1 ove odluke.

Član 20.

(Upravljanje objektima na području I zone sanitarne zaštite Izvorišta)

Upravljanje objektima vodozahvatnog područja u I zoni sanitarne zaštite Izvorišta vrši Operator.

Član 21.

(Zaštita, obilježavanje i pristup I zoni sanitarne zaštite Izvorišta)

- (1) Operator je dužan da ogradi I zonu sanitarne zaštite Izvorišta ogradom minimalne visine dva metra, te provoditi obezbjeđenje ove zone i objekata u njoj na način da spriječi neovlašteni ili nasilni ulazak na područje iste.
- (2) Operator je dužan održavati postavljenu ogradu u ispravnom stanju.
- (3) Operator je dužan da na adekvatan način obilježi i obavezno istakne upozorenje o zabrani neovlaštenog pristupa I zoni sanitarne zaštite Izvorišta.
- (4) Pristup na područje I zone sanitarne zaštite Izvorišta dozvoljen je samo:
 - a) zaposlenicima Operatora koje odredi Operator;
 - b) nadležnim inspekcijskim organima u toku vršenja propisanih kontrola;
 - c) drugim licima uz posebno odobrenje i evidenciju Operatora.
- (5) Sva lica iz stava (4) ovoga člana moraju posjedovati odgovarajuće propusnice kako bi mogla pristupiti prostoru I zone sanitarne zaštite Izvorišta, a koje izdaje Operator.

Član 22.

(Obilježavanje ostalih zona sanitarne zaštite Izvorišta)

Nadležni općinski organ vlasti u saradnji sa Operatorom je dužan da na adekvatan način obilježi Jedinstvu i IV zonu sanitarne zaštite Izvorišta.

Član 23.

(Program mjera zaštite Izvorišta)

Program mjera zaštite Izvorišta sastavni je dio ove odluke i nalazi se u Prilogu 2.

Član 24.

(Izvori, način finansiranja i rokovi provođenja zaštitnih mjera)

Izvori, način finansiranja i rokovi za provođenje zaštitnih mjera u zonama sanitarne zaštite Izvorišta definisani su u Prilogu 2 ove odluke.

Član 25.

(Monitoring kvaliteta i kvantiteta vode na Izvorištu)

Monitoring kvaliteta i kvantiteta vode u obuhvatu zona sanitarne zaštite Izvorišta provodit će Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Operator, svako u okviru svojih nadležnosti.

POGLAVLJE IV. NADZOR

Član 26.

(Nadzor Ministarstva privrede Kantona Sarajevo)

Upravni nadzor propisan članom 15. stav (2) tač. 1. i 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 35/05) vrši Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

Član 27.

(Inspekcijski nadzor)

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove odluke vrši kantonalna vodna inspekcija.

Član 28.

(Ovlaštenja inspektora)

- (1) Pored ovlaštenja i dužnosti određenih zakonom, kantonalni vodni inspektor je ovlašten i dužan:
 - a) narediti obustavu aktivnosti koja se vrši u suprotnosti sa ovom odlukom;
 - b) poduzeti aktivnosti, u suradnji sa nadležnom urbanističko-građevinskom inspekcijom, radi uklanjanja građevine koja je izgrađena u suprotnosti sa odredbama ove odluke.
- (2) Pod građevinom iz stava (1) tačka b) ovog člana ne podrazumijeva se građevina za koju je odobrenje za građenje doneseno prije stupanja na snagu ove odluke.

POGLAVLJE V. KAZNENE ODREDBE

Član 29.

(Prekršaji za pravno lice)

- (1) Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:
 - a) postupa suprotno odredbama iz člana 19. ove odluke;
 - b) postupa suprotno odredbama iz člana 20. ove odluke;
 - c) postupa suprotno odredbama iz člana 21. ove odluke;
 - d) postupa suprotno odredbama iz člana 22. ove odluke;
 - e) postupa suprotno odredbama iz člana 25. ove odluke.
- (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 10.000 KM i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 30.

(Prekršaji za fizičko lice)

Novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako:

- a) postupa suprotno odredbama iz člana 19. ove odluke;
- b) postupa suprotno odredbama iz člana 20. ove odluke;
- c) postupa suprotno odredbama iz člana 21. ove odluke;
- d) postupa suprotno odredbama iz člana 22. ove odluke;
- e) postupa suprotno odredbama iz člana 25. ove odluke.

POGLAVLJE VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

(Prilozi)

Sastavni dio ove odluke su:

- a) Prilog 1 – Popis aktivnosti i nivo ograničenja njihove primjene po zonama sanitarne zaštite Izvorišta;
- b) Prilog 2 – Program mjera zaštite Izvorišta;
- c) Prilog 3 – Pregledna karta zona sanitarne zaštite Izvorišta, R=1:30 000;
- d) Prilog 4 – kartografski prikaz zona sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do;
- e) Prilog 5 – kartografski prikaz zona sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode;
- f) Prilog 6 – kartografski prikaz zona sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do;
- g) Prilog 7 – kartografski prikaz zona sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća.

Član 32.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj _____
Sarajevo, _____ 2025. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Elvedin Okerić

Popis aktivnosti i nivo ograničenja njihove primjene po zonama sanitarne zaštite Izvorišta

RB	Naziv aktivnosti	Zahvat podzemnih voda		
		Zone sanitarne zaštite		
		I	JEDINSTVENA	IV
A. URBANIZACIJA I GRAĐEVINSKI RADOVI		Z – Zabranjeno, S – Dopušteno uz standardne mjere zaštite, SD – Dopušteno uz standardne + dodatne mjere zaštite		
1	Urbanizacija			
1.1	Izgradnja novih urbanih naselja	Z	Z	S
1.2.	Proširenje postojećih urbanih naselja	Z	Z	S
1.3.	Individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sistema za tretman otpadnih voda (npr. septičke jame)	Z	Z	S
1.4.	Održavanje postojećih građevinskih objekata bez promjene namjene	Z	SD	S
1.5.	Izvođenje ili obavljanje bilo kakvih aktivnosti koje izazivaju i/ili pospješuju eroziju tla	Z	Z	SD
2	Građevinski iskopi			
2.1.	Iskopi u vodonosnom sloju	Z	Z	SD
2.2.	Vađenje materijala iz vodotoka	Z	Z	SD
2.3.	Izgradnja i rad kamenoloma i drugih pozajmišta materijala	Z	Z	SD
2.4.	Minerski i drugi građevinski radovi koji nisu u funkciji vodosnabdijevanja, a koji mogu poremetiti kompoziciju vodonosnih slojeva	Z	Z	SD
2.5.	Izvođenje istražnih radova za naftu, mineralne vode, zemni plin kao i druge materije koje mogu ugroziti kvalitet vode na izvorištu	Z	Z	SD
3.	Izgradnja i rad specijalnih objekata			
3.1.	Transformatorske stanice	Z	Z	SD
3.2.	Manevarski i vojni poligoni	Z	Z	SD
3.3.	Izgradnja novih, korištenje ili proširenje postojećih groblja	Z	Z	S
B. KOMUNALNE AKTIVNOSTI				
1.	Prikupljanje i tretman otpadnih voda			
1.1.	Izgradnja kanalizacije i drugih infrastrukturnih instalacija koje omogućuju redovno funkcionisanje objekata vodozahvatnog područja	S		
1.2.	Ispuštanje nepročišćenih urbanih otpadnih voda	Z	Z	Z
1.3.	Izgradnja i rad postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda	Z	Z	S
2.	Odlaganje otpada			
2.1.	Odlaganje bilo kakvog čvrstog, građevinskog, komunalnog i drugog otpada	Z	Z	Z
2.2.	Izgradnja i rad sanitarnih deponija	Z	Z	SD

2.3.	Izgradnja i rad postrojenja za tretman mulja u sastavu postrojenja za tretman otpadnih voda	Z	Z	S
2.4.	Izgradnja i rad postrojenja za tretman životinjskog otpada	Z	Z	S
C. INDUSTRIJSKE AKTIVNOSTI				
1.	Eksploatacija mineralnih sirovina			
1.1.	Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine	Z	Z	SD
1.2.	Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine	Z	Z	SD
2.	Eksploatacija nafte, gasa i radioaktivnih tvari			
2.1.	Izvođenje istražnih i eksploatacionih bušotina za naftu i zemni gas	Z	Z	SD
2.2.	Izvođenje istražnih radova i eksploatacija radioaktivnih tvari	Z	Z	Z
3.	Industrijski pogoni opasni po kvalitet voda			
3.1.	Pogoni metalne industrije	Z	Z	SD
3.2.	Rafinerije	Z	Z	SD
3.3.	Pogoni hemijske industrije	Z	Z	SD
3.4.	Pogoni gumarske industrije	Z	Z	SD
3.5.	Pogoni industrije papira i celuloze	Z	Z	SD
3.6.	Pogoni kožarske industrije	Z	Z	SD
3.7.	Pogoni prehrambene industrije	Z	Z	SD
4.	Elektrane			
4.1.	Gasne elektrane	Z	Z	SD
4.2.	Termo elektrane	Z	Z	SD
4.3.	Nuklearne elektrane	Z	Z	SD
5.	Industrijska skladišta i deponije			
5.1.	Skladištenje industrijskih sirovina i hemikalija opasnih za vodu	Z	Z	SD
5.2.	Skladištenje i deponovanje radio-aktivnih tvari i otpada	Z	Z	Z
5.3.	Skladištenje i deponovanje šljake i pepela	Z	Z	S
5.4.	Deponije industrijskog otpada opasnog za kvalitete vode na izvoristu	Z	Z	SD
5.5.	Deponije industrijskog otpada bezopasnog za kvalitet vode na izvoristu	Z	S	S
6.	Prikupljanje i tretman industrijskih otpadnih voda			
6.1.	Izgradnja i rad industrijskih kanalizacionih sistema	Z	Z	S
6.2.	Izgradnja i rad postrojenja za tretman industrijskih otpadnih voda	Z	Z	S
6.3.	Ispuštanje ili akumuliranje neprečišćenih industrijskih otpadnih i rashladnih voda	Z	Z	Z
D. TRANSPORT I SAOBRAĆAJ				
1.	Saobraćaj			
1.1.	Izgradnja autocesta i cesta rezervisanih za motorni saobraćaj	Z	Z	S

1.2.	Izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata (parkirališta, mostova, tunela, ...)	Z	SD	S
1.3.	Izgradnja depoa za teška vozila	Z	Z	SD
1.4.	Izgradnja i rad autobusnih stanica i terminala	Z	Z	SD
1.5.	Izgradnja željezničkih pruga, ranžirnih stanica i terminala	Z	Z	SD
1.6.	Izgradnja i rad aerodroma ili poletno-sletnih staza za korištenje u zračnom saobraćaju	Z	Z	SD
1.7.	Izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina opasnih za kvalitet vode	Z	Z	SD
1.8.	Cestovni transport hemikalija, tečnih goriva i drugih opasnih materija	Z	Z	SD
2.	Transport i skladištenje nafte i naftnih derivata			
2.1.	Nadzemni ili podzemni spremnici	Z	Z	SD
2.2.	Pretakališta	Z	Z	SD
2.3.	Benzinske stanice uz prometnice	Z	Z	SD
2.4.	Skladištenje ograničenih količina lož ulja ili pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve za potrebe individualnih domaćinstva	Z	Z	S
E. STOČARSTVO, POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO				
1.	Stočarstvo			
1.1.	Intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja	Z	Z	S
1.2.	Stočarska i peradarska proizvodnja za vlastite potrebe pojedinačnih domaćinstava	Z	SD	S
1.3.	Deponovanje čvrstog ili tečnog stajnjaka za pojedinačna domaćinstva	Z	Z	S
1.4.	Intenzivna ispaša stoke	Z	Z	S
1.5.	Napajanje stoke iz površinskih vodotoka	Z	Z	S
2.	Poljoprivreda			
2.1.	Skladištenje đubriva i pesticida	Z	Z	SD
2.2.	Poljoprivredna proizvodnja praćena intenzivnim korištenjem vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida	Z	Z	SD
2.3.	Navodnjavanje prečišćenim otpadnih vodama	Z	Z	SD
2.4.	Poljoprivredna proizvodnja zdrave hrane bez korištenja vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida	Z	S	S
2.5.	Prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava	S	S	S
3.	Šumarstvo			
3.1.	Nekontrolisana sječa i krčenje šume	Z	Z	Z
3.2.	Kontrolisana sječa i krčenje šume	SD	S	S
F. TURIZAM I REKREACIJA				
1.1.	Izgradnja i rad sportsko-rekreacionih i banjsko-lječilišnih objekata	Z	SD	S
1.2.	Kampovanje ili drugi vid organizovanog okupljanja ljudi u prirodi	Z	SD	S
1.3.	Izgradnja i rad otvorenih sportskih terena	Z	SD	S


1.4.	Izgradnja i rad igrališta za golf	Z	SD	S
1.5.	Izgradnja i rad skijališta	Z	SD	S
1.6.	Turističke aktivnosti (splavarenje, rafting, ...)	Z	S	S
1.7.	Rekreacioni i sportski ribolov	Z	S	S
1.8.	Korištenje plovnih sredstava sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem	Z	Z	S

Program mjera zaštite Izvorišta


Opis mjera aktivnosti		Godina								Troškovi	Nosilac aktivnosti
		1. godina		2. godina		3. godina		4. godina		(KM)	
		I	II	I	II	I	II				
1	Usvajanje Odluke									-	Kanton Sarajevo
2	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za područje I zone sanitarne zaštite Izvorišta		30.000							30.000,00	Nadležni općinski i kantonalni organi vlasti u saradnji sa Operatorom
3	Zaštita i obilježavanje I zone sanitarne zaštite Izvorišta			20.000						20.000,00	Operator
4	Upoznavanje mjesnog stanovništva sa Odlukom i propisanim mjerama u zaštitnim zonama.		5.000							5.000,00	Nadležni općinski i kantonalni organi vlasti u saradnji sa Operatorom
5	Provođenje agropedoloških istraživanja u cilju utvrđivanja optimalnih uslova obrade i korištenja zemljišta u zaštitnim zonama.				5.000	5.000	5.000	5.000		20.000,00	Federalni zavod za agropedologiju u saradnji sa Operatorom
6	Monitoring kvantiteta i kvaliteta Izvorišta.	Kontinuirana aktivnost								5.000,00/god	Operator i Zavod za javno zdravstvo svako

						u okviru svojih nadležnosti
7	Nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite Izvorišta.	Kontinuirana aktivnost			5.000,00/god	Nadležni inspekcijski organ

Pregledna karta zona sanitarne zaštite Izvorišta




Izvorište "Zaklopiti do"



Izvorište "Djevojačke vode"

Prilog 5




Broj tačke	X	Y
1	6521459	4860927
2	6521434	4860916
3	6521444	4860892
4	6521469	4860903
5	6521484	4860957
6	6521480	4861004
7	6521496	4861030
8	6521406	4861061
9	6521386	4861006
10	6521352	4860999
11	6521346	4860982
12	6521335	4860966
13	6521311	4860942
14	6521333	4860936
15	6521343	4860889
16	6521384	4861076
17	6521342	4861086
18	6521320	4861114
19	6521271	4861085
20	6521250	4861046
21	6521270	4860996

LEGENDA


- I zona
- Jedinstvena zona sanitarne zaštite
- IV zona
- Granica k.č.

Izvorište "Demin do"



Broj tačke	X	Y
1	6521622	4861148
2	6521593	4861150
3	6521590	4861144
4	6521596	4861137
5	6521599	4861122
6	6521622	4861122
7	6521645	4861160
8	6521684	4861184
9	6521736	4861232
10	6521699	4861289
11	6521589	4861355
12	6521506	4861340
13	6521532	4861242
14	6521522	4861218
15	6521574	4861159
16	6521760	4861279
17	6521783	4861342
18	6521782	4861389
19	6521761	4861417
20	6521712	4861421
21	6521625	4861448
22	6521508	4861460
22	6521489	4861456
23	6521473	4861426
24	6521483	4861390

Izvorište "Lovačka Kuća"



Broj tačke	X	Y
1	6519732	4861731
2	6519711	4861731
3	6519711	4861716
4	6519732	4861716
5	6519757	4861732
6	6519805	4861740
7	6519833	4861755
8	6519875	4861792
9	6519904	4861841
10	6519945	4861874
11	6519870	4861961
12	6519787	4861979
13	6519620	4861932
14	6519583	4861882
15	6519582	4861825
16	6519629	4861771
17	6519678	4861751
18	6519969	4861902
19	6519954	4861964
20	6519816	4862039
21	6519748	4862061
22	6519710	4862064
23	6519674	4862048
24	6519618	4861944

LEGENDA

- I zona
- Jedinstvena zona sanitarne zaštite
- IV zona
- Granica k.č.
- Granica općine

O B R A Z L O Ž E N J E

I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 42. stav (4) Zakona o vodama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/10, 43/16 i 44/22).

II – RAZLOZI DONOŠENJA

Skupština Kantona Sarajevo Zaključkom broj: 01-04-46081/25 od 16.09.2025. godine, utvrdila je Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“. Zaključkom je utvrđeno da će se javna rasprava održati u trajanju od 30 dana. Javnu raspravu organizuje i provodi Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, a Vlada Kantona Sarajevo nakon provedene javne rasprave obavezna je da Skupštini Kantona Sarajevo dostavi prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“, vodeći računa o primjedbama, prijedlozima, sugestijama i mišljenjima kroz Izvještaj o javnoj raspravi.

Uzimajući u obzir navedeno, a nakon provedene javne rasprave, pripremljen je prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“, te isti dostavljamo Vladi Kantona Sarajevo na dalje postupanje.

III – PRAVNA RJEŠENJA

Član 1. ovim članom određuje se predmet Odluke.

Član 2. ovim članom određuje se značenje pojedinih izraza upotrebljenih u Odluci.

Član 3. ovim članom određuje se ravnopravnost spolova na način da gramatička terminologija podrazumijeva uključivanje i ravnopravnu upotrebu riječi oba spola.

Član 4. ovim članom određuje se uspostava slijedećih zone sanitarne zaštite Izvorišta:

- a) I zona sanitarne zaštite Izvorišta i to:
 - I zona sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do;
 - I zona sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode;
 - I zona sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do;
 - I zona sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća;
- b) Jedinstvena zona sanitarne zaštite Izvorišta i to:
 - Jedinstvena zona sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do;
 - Jedinstvena zona sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode;
 - Jedinstvena zona sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do;
 - Jedinstvena zona sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća;
- c) IV zona sanitarne zaštite Izvorišta i to:
 - IV zona sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do;
 - IV zona sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode;
 - IV zona sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do;
 - IV zona sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća.

Član 5. ovim članom određuje se površina zaštitnog područja Izvorišta.

Član 6. ovim članom propisuje se da se I zona sanitarne zaštite Izvorišta uspostavlja na prostoru oko izvorišta i predstavlja područje sa najstrožijim režimom zaštite.

Član 7. ovim članom propisuje se granica, opis, površina i kartografski prikaz I zone sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do.

Član 8. ovim članom propisuje se granica, opis, površina i kartografski prikaz I zone sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode.

Član 9. ovim članom propisuje se granica, opis, površina i kartografski prikaz I zone sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do.

Član 10. ovim članom propisuje se granica, opis, površina i kartografski prikaz I zone sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća.

Član 11. ovim članom propisuje se granica, opis, površina i kartografski prikaz Jedinственe zone sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do.

Član 12. ovim članom propisuje se granica, opis, površina i kartografski prikaz Jedinственe zone sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode.

Član 13. ovim članom propisuje se granica, opis, površina i kartografski prikaz Jedinственe zone sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do.

Član 14. ovim članom propisuje se granica, opis, površina i kartografski prikaz Jedinственe zone sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća.

Član 15. ovim članom propisuje se granica, opis, površina i kartografski prikaz IV zone sanitarne zaštite izvorišta vode Zaklopiti do.

Član 16. ovim članom propisuje se granica, opis, površina i kartografski prikaz IV zone sanitarne zaštite izvorišta vode Djevojačke vode.

Član 17. ovim članom propisuje se granica, opis, površina i kartografski prikaz IV zone sanitarne zaštite izvorišta vode Demin do.

Član 18. ovim članom propisuje se granica, opis, površina i kartografski prikaz IV zone sanitarne zaštite izvorišta vode Lovačka kuća.

Član 19. ovim članom određuje se aktivnosti na području zona sanitarne zaštite Izvorišta.

Član 20. ovim članom određuje se da upravljanje objektima vodozahvatnog područja u I zoni sanitarne zaštite Izvorišta vrši operator.

Član 21. ovim članom određuje se zaštita, obilježavanje i pristup I zoni sanitarne zaštite Izvorišta.

Član 22. ovim članom određuje se obilježavanje ostalih zona sanitarne zaštite Izvorišta.

Član 23. ovim članom određuje se da je Program mjera zaštite Izvorišta sastavni dio Odluke u vidu Priloga 2.

Član 24. ovim članom određuje se da su izvori, način finansiranja i rokovi za provođenje zaštitnih mjera u zonama sanitarne zaštite Izvorišta definisani u Prilogu 2 Odluke.

Član 25. ovim članom određuje se da će monitoring kvaliteta i kvantiteta vode u obuhvatu zona sanitarne zaštite Izvorišta provoditi Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i operator, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 26. ovim članom određuje se način vršenja nadzora od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Član 27. ovim članom određuje se način vršenja inspekcijuskog nadzora.

Član 28. ovim članom određuje se ovlaštenja nadležnog inspektora.

Član 29. ovim članom propisuju se prekršaji.

Član 30. ovim članom propisuju se prekršaji.

Član 31. ovim članom određuje se koji su prilozi sastavni dio Odluke.

Član 32. ovim članom određuje se da Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

IV – FINANSIJSKA SREDSTVA

Za provođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo.



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
V L A D A

IZVJEŠTAJ
O REZULTATIMA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA
VODE ZA PIĆE „DJEVOJAČKE VODE“

Nosilac izrade:
Ministarstvo privrede

Sarajevo, oktobar 2025. godine

IZVJEŠTAJ

O REZULTATIMA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE „DJEVOJAČKE VODE“

Skupština Kantona Sarajevo na 24. Radnoj sjednici održanoj dana 16.09.2025. godine, Zaključkom broj: 01-04-46081/25 od 16.09.2025. godine, utvrdila je Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“. Zaključkom je utvrđeno da će se javna rasprava održati u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama i trajati 30 dana. Javnu raspravu organizuje i provodi Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, a Vlada Kantona Sarajevo nakon provedene javne rasprave obavezna je da Skupštini Kantona Sarajevo dostavi prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“, vodeći računa o primjedbama, prijedlozima, sugestijama i mišljenjima kroz Izvještaj o javnoj raspravi.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo dostavilo je Službi za skupštinske poslove spisak subjekata za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“, i to:

- Vlada Kantona Sarajevo – Premijeru;
- Svim ministarstvima Kantona Sarajevo;
- Svim općinama Kantona Sarajevo;
- Grad Sarajevo;
- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove;
- KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo.

Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“ dostavili su slijedeći subjekti:

1. KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo,
2. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo,
3. Općina Stari Grad Sarajevo,
4. Marijela Hašimbegović (Demokratska fronta).

PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, SUGESTIJE I MIŠLJENJA

1. KJKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” D.O.O. SARAJEVO

KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo dostavilo je akt u kojem je o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“ navedeno slijedeće:

“U Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“ član 2. stav f), kao Operator je imenovano Kantonalno javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo.

Elaborat na osnovu kojeg je donešen Nacrt odluke o zaštiti izvorišta „Djevojačke vode“ je izrađen u martu 2023.god. od strane Zavoda za vodoprivredu d.d. Sarajevo i nosi naslov „Elaborat zaštite izvorišta za lokalni vodovod Djevojačke vode“, a po zahtjevu Općine Novi Grad Sarajevo. S obzirom da je elaborat rađen za lokalni vodovod i da za taj vodovod već postoji Operator koji duži niz godina upravlja lokalnim vodovodom, ne vidimo opravdanog razloga da se upravljanje lokalnim vodovodom prebacuje na KJKP ViK Sarajevo. Javna rasprava o elaboratu "Djevojačke vode" trajala je od 01.04.2024. do 16.04.2024.god., a usmena javna rasprava bila je 30.04.2024.godine u vijećničkoj sali Općine Novi Grad Sarajevo. Na javnu raspravu su pozvani općinski načelnik općine Novi Grad Sarajevo, načelnik općine Ilidža, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Služba za lokalnu samoupravu i predstavnici Savjeta MZ Dobroševići čiji građani koriste vodu sa navedenog izvorišta, Služba za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, Služba za privredu i loklani ekonomski razvoj, Služba za finansije, kao i svi zainteresovani građani. KJKP

„Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo nije prepoznat kao zainteresirana strana pa nije obavješten o javnoj raspravi niti je učestvovao u raspravi niti dao mišljenje na elaborat.

Zakonom o izmjenama zakona o vodama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ 44/22) je definisano postojanje tri vrste vodnih objekata za vodosnabdijevanje: kantonalni, općinski i mjesni. Članom 4. navedenog zakona je definisano sljedeće: „Vodni objekti koji pripadaju vodovodnom sistemu iz kojeg se snabdijevaju vodom potrošači sa područja dvije ili više općina, Grada i općina na području Kantona (u daljem tekstu: kantonalni vodovod) su u vlasništvu Kantona“. U elaboratu je navedeno da vodovodni sistem „Djevojačke vode“ čine četiri izvorišta od kojih su tri na području općine Novi Grad Sarajevo, a jedno (Lovačka kuća) na području općine Ilidža, ali se snabdijevanje vodom sa tih izvorišta vrši isključivo na području općine Novi Grad Sarajevo. Prema tome, iz vodovodnog sistema „Djevojačke vode“ se ne vrši vodosnabdijevanje stanovništva na području dvije općine tako da taj vodovodni sistem ne spada u kategoriju kantonalnog vodovoda u skladu sa gore navedenim zakonom već u kategoriju općinskog vodovoda i prema tome nema zakonskog osnova da se kao operator imenuje kantonalni vodovod. To što se zone sanitarne zaštite prostiru na području dvije općine ne može biti razlog da se vodovodni sistem proglasi kantonalnim, jer se zone sanitarne zaštite u pravilu mogu prostirati na području više općina, gradova ili entiteta i to ne utiče na definisanje Operatora. Operator se imenuje na osnovu područja vodosnabdijevanja a to je u ovom slučaju samo područje Općine Novi Grad Sarajevo.

U skladu sa gore navedenim, za vodovodni sistem „Djevojačke vode“ sa kojeg se vrši vodosnabdijevanje stanovništva u općini Novi Grad Sarajevo kao Operatora treba imenovati pravno lice u skladu sa članom 6. Zakonom o izmjenama zakona o vodama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ 44/22) koji se odnosi na upravljanje općinskim vodovodima.

Iako upravljanje općinskim vodovodom nije u našoj nadležnosti i nismo učestvovali u javnoj raspravi vezano za elaborat, ovom prilikom skrećemo pažnju na sljedeće uočene nepravilnosti vezano za elaborat i Nacrt Odluke i molimo Vas da poduzmete potrebne mjere u cilju donošenja Odluke o zaštiti izvorišta u skladu sa zakonskom regulativom.

Primjedbe na „Elaborat zaštite izvorišta za lokalni vodovod Djevojačke vode“:

1. U elaboratu na osnovu kojeg se donosi odluka o zaštiti izvorišta Djevojačke vode su rađene samo osnovne fizičko-hemijske analize i mikrobiološke analize, a nije obuhvaćen niz drugih parametara kvaliteta vode kao što su metali (živa, olovo, arsen, kadmijum, antimon, selen, nikl, mangan, hrom, bor, željezo, bakar i aluminijum), pesticidi, nusprodukti dezinfekcije vode, benzen, cijanidi, vinil hlorid, bromat, deterđenti, policiklični aromatski ugljikovodonici, mineralna ulja, radioaktivnost...itd. Ti parametri kvaliteta su za potrebe elaborata a u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („Službene novine F BiH“ 88/12) član 3. stav (1), alineja 2. i član 12. stav (1) alineja 8., morali biti ispitivani 4 puta (po jednom u toku 4 godišnja doba), a nisu ispitivani nikako.

2. Koliko je nama poznato, u predmetnim izvorištima nikada nije urađena kompletna hemijska analiza niti analiza radioaktivnost kako je to definisano Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće tako da uopšte ne postoje podaci o tome da li je ta voda zdravstveno ispravna. Utvrđivanje zdravstvene ispravnosti vode na osnovnih mikrobioloških i fizičko-hemijskih analiza koje su korištene u elaboratu, a koje je vršio Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo se može vršiti samo uz uslov da se osim tih osnovnih analiza periodično vrše i analize svih ostalih parametara kvaliteta definisanih pravilnikom, a to u slučaju 4 izvorišta u sklopu izvorišta Djevojačke vode nije rađeno.

3. Iz podataka navedenim u elaboratu se može vidjeti da je u pojedinim slučajevima u vodi detektovano prisustvo amonijaka što ukazuje na vrlo loš kvalitet vode i uticaj fekalija ljudskog ili životinjskog porijekla. Prema tome, za ovo izvorište je potrebno provesti niz sanacionih mjera u cilju zaštite izvorišta i dovođenja u stanje eventualne upotrebe kao izvorište vode za piće.

4. Osnovni parametar za utvrđivanje granica vodozaštitnih zona je eksperimentalno mjerenje brzine tečenja podzemnih voda na terenu ali to u elaboratu nije uopšte rađeno. Granice su određene na osnovu "procjena" i primjene modela bez ikakvih mjerenja, tako da je upitna opravdanost definisanja granica zona sanitarne zaštite.

5. U opisu karakteristika izvorišta u elaboratu se navode informacije o učestalosti pojave zamućena izvorišta koje su dobivene od predstavnika lokalnog vodovoda i upitno je na čemu se temelje te informacije. Tako se navodi da je izvorište „Dermin do“ skloni zamućenjima nakon padavina a da ostala izvorišta nisu. Pojava zamućenja vode je jedna od najvažnijih karakteristika izvorišta i elaboratom je bilo potrebno detaljno istražiti učestalost pojave zamućenja na osnovu egzaktnih podataka. U elaboratu se spominje da je Zavod za javno zdravstvo KS u okviru redovnog monitoringa kvaliteta vode vršio fizičko-hemijske i mikrobiološke analize uzoraka vode ali ti podaci nisu dati u elaboratu već je navedeno da postoje kao prilog elaborata koji nam nije dostupan pa ne možemo zaključiti da li su navodi vezano za zamućenja opravdani. Smatramo da su ti podaci trebali biti navedeni u elaboratu i da je na osnovu tih podataka izmeđuostalog trebalo dati konstataciju vezano za učestalost i veličinu zamućenja umjesto navođenja izjava predstavnika lokalnog vodovoda.

Primjedbe na Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“:

1. Kao što je u prethodnom tekstu detaljno obrazloženo, a u skladu sa Zakonom o izmjenama zakona o vodama Kantona Sarajevo, vodovodni sistem Djevojačke vode spada u kategoriju općinskog vodovoda a ne kantonalnog vodovoda te KJKP „Vododovd i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo ne može biti imenovan kao Operator.

2. Nacrt Odluke je donešen na osnovu elaborata, a s obzirom na gore navedene primjedbe vezano za elaborat upitno je da li su granice zona sanitarne zaštite izvorišta dobro definisane jer prilikom njihovog definisanja nije uzeta u obzir brzina tečenja podzemnih voda niti je uzet u obzir kvalitet voda vezano za sve parametre definisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“ 40/10, 30/12, 62/17). S obzirom da u elaboratu ne postoje svi potrebni podaci o kvalitetu vode, moguće je da voda sadrži određene hemijske supstance koje potiču iz okruženja i čije pojavljivanje u vodi bi trebalo spriječiti kroz provođenje zaštitnih mjera ali i kroz definisanje odgovarajućih granica sanitarne zaštite izvorišta.

3. Programom mjera zaštite izvorišta je propisano da je Operator nosilac aktivnosti za zaštitu i obilježavanje I zone sanitarne zaštite, kao i obilježavanje ostalih zona sanitarne zaštite Izvorišta. Pravilnikom o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („Službene novine F BiH“ 88/12) je propisana obaveza Operatora vezano za obilježavanje I zone sanitarne zaštite a ne ostalih zona sanitarne zaštite. Ostale zone sanitarne zaštite se u pravilu nalaze na širem prostoru općine i prema tome obilježavanje treba izvršiti općina koja je vlasnik površine.

4. Programom mjera zaštite izvorišta je propisano da su nosioci aktivnosti za monitoring kvantiteta i kvaliteta izvorišta Operator i Zavod za javno zdravstvo svako u okviru svojih nadležnosti. Procijenjeni troškovi monitoringa kvantiteta i kvaliteta u iznosu od 5.000,00 KM godišnje su preniski, jer s obzirom na sadržaj elaborata, najvjerojatnije nije uzeto u obzir da je potrebno vršiti analize svih parametara kvaliteta vode definisanih pravilnikom i to sa svih izvorišta (4 izvorišta) sa kojih se zahvata voda. S obzirom da se na izvorištima mogu očekivati pojave zamućenja, potrebno je instalirati opremu za kontinuirani monitoring mutnoće vode (protočni analizatori mutnoće) kako bi se obezbijedilo da se izvorište na kojem je došlo do povećanja mutnoće vode može na vrijeme isključiti iz sistema javnog vodosnabdijevanja kako ne bi došlo do kontaminacije vode u cijeloj zoni vodosnabdijevanja. Potrebno je obezbijediti i opremu za kontinuirani monitoring koncentracije rezidualnog hlora (protočni analizator hlora). Prema tome, troškovi u prvoj godini bi trebali biti znatno veći zbog nabavke i instaliranja opreme za kontinuirani monitoring mutnoće vode na sva 4 izvorišta i kontinuirani monitoring koncentracije rezidualnog hlora na izlazu iz sabirnog rezervoara. Osim toga u prvoj godini je potrebno planirati i troškove za sanaciju objekata i dovođenje u tehnički ispravno stanje. Nije naveden izvor i način finansiranja provođenja zaštitnih mjera za planski period od najmanje 10 godina kao što je to propisano članom 13. Stav h) Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („Službene novine F BiH“ 88/12).

Molimo Vas da uvažite naše primjedbe i to prvenstveno one koje se odnose na definisanje nadležnosti tj. imenovanje Operatora i činjenicu da za predmetna izvorišta ne postoje podaci o hemijskim analizama

toksičnih supstanci definisanih Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH” 40/10, 30/12, 62/17, Aneks I, dio B) koji su neophodni da bi se utvrdila zdravstvena ispravnost vode. Ukoliko bi se analizama utvrdilo da voda na izvoru sadrži neke od hemijskih supstanci koje do sada nisu analizirane (na primjer arsen, olovo, živa, naftni derivati...), a koje su eventualno prisutne u visokoj koncentraciji, neophodno bi bilo isključenje izvorišta iz sistema vodosnabdijevanja do eventualnog uvođenja odgovarajućih tehnoloških procesa za prečišćavanje vode. Naglašavamo da su tehnološki procesi koji se koriste za uklanjanje specifičnih polutanata koji mogu biti vještačkog porijekla ili prirodno prisutni u tlu i vodi, veoma skupi i upitno je da li su za neke od polutanata uopšte dostupni.”.

STAV PREDLAGAČA

Primjedba da KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo ne treba da bude “operator” se ne prihvata.

Obrazloženje:

Izvorište vode za piće “Djevojačke vode” (u daljem tekstu: Izvorište) podrazumijeva izvorišta podzemne vode Zaklopiti do, Djevojačke vode, Demin do (teritorija Općine Novi Grad Sarajevo) i Lovačka kuća (teritorija Općine Ilidža), a koja čine jedinstven sistem vodosnabdijevanja. Zone sanitarne zaštite Izvorišta protežu se na području Općine Novi Grad Sarajevo i Općine Ilidža.

Članom 68. stav (3) Zakona o vodama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06) propisano je: “Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području više gradova ili općina u sastavu istog kantona donosi organ određen propisom kantona.”.

Članom 42. stav (4) Zakona o vodama Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 18/10, 43/16 i 44/22) propisano je: “Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području Grada i vangradskih općina donosi Skupština.”.

Članom 17. st. (1) i (2) federalnog Zakona o vodama propisano je da vodni objekti za vodosnabdijevanje (izuzev za opću upotrebu voda) – brane i akumulacije, vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, rezervoari i cjevovodi i drugi pripadajući objekti – su u vlasništvu grada ili općine, ukoliko kantonalnim propisom nije drugačije određeno. Vlasnici navedenih vodnih objekata pravo upravljanja i korištenja mogu prenijeti na pravna lica osnovana prema propisima o komunalnoj djelatnosti.

Također, članom 12. stav (1) Zakona o vodama Kantona Sarajevo propisano je da se pored navedenih vodnih objekata za vodosnabdijevanje smatraju i kantonalni, općinski i mjesni vodni objekti za vodosnabdijevanje, a za sve njih je predviđeno da se moraju predati na upravljanje pravnom licu koje je u skladu sa zakonskom regulativom registrovano i specijalizirano za obavljanje tih poslova.

Drugim riječima, bez obzira na vlasništvo vodnih objekata za vodosnabdijevanje istima mora upravljati “operator”.

Polazeći od toga, članom 20. nacrta Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“ predviđeno je da upravljanje objektima vodozahvatnog područja u I zoni sanitarne zaštite Izvorišta vrši Operator, a kao Operator članom 2. tačke f) predviđeno je KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo.

S tim u vezi, ukazujemo da je članom 4. tačka 38. federalnog Zakona o vodama propisano da “operator” označava lice koje upravlja ili kontrolira postrojenje ili aktivnost, odnosno lice kojem je, u skladu sa zakonom, prenijeto takvo ovlaštenje.

Članom 3. stav (1) tačka a) Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 14/16, 43/16, 10/17 - ispr., 19/17, 20/18 i 22/19) propisano je da je snabdijevanje pitkom vodom komunalna djelatnost, dok je članom 4. stav (1) istog zakona, između ostalog, određeno da se pod snabdijevanjem pitkom vodom podrazumijevaju poslovi zahvatanja, prečišćavanja i distribucije vode za piće vodovodnom mrežom.

Komunalne djelatnosti, pa tako i snabdijevanje pitkom vodom, u skladu sa čl. 10. i 12. Zakona o komunalnim djelatnostima, obavljaju:

- javna preduzeća komunalnih djelatnosti;
- privredna društva koja imaju koncesiju dodijelenu u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama (*“Službene novine KS”, br. 27/11, 33/12 - odluka US, 15/13, 1/22 i 24/25*).

Uzimajući u obzir sve navedeno, Odlukom je kao Operator, to jest, onaj ko upravlja objektima vodozahvatnog područja u I zoni sanitarne zaštite Izvorišta, određeno KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo.

Primjedbe na “Elaborat zaštite Izvorišta” se ne prihvataju.

Obrazloženje:

Prema članu 3. stav (1) tačka 1. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva (*“Službene novine Federacije BiH”, broj 88/12*) “elaborat zaštite izvorišta” označava tehničku dokumentaciju izrađenu od strane jednog i revidovanu od strane drugog stručnog pravnog lica na osnovu rezultata istražnih radova u skladu sa odredbama Pravilnika.

Shodno tome, “Elaborat zaštite Izvorišta” prošao je svu proceduru predviđenu Pravilnikom, te primjedbe na Elaborat nisu i ne mogu biti predmet javne rasprave o nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“.

Također, ne sporimo mogućnost da KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo kao Operator *pro futuro*, ako to bude smatrao potrebnim, postupi u skladu sa članom 11. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva.

Primjedbe na “Nacrt Odluke” se djelomično prihvataju.

Obrazloženje:

1. Primjedba da KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo ne može biti “operator” se ne prihvata iz razloga koji su već ranije navedeni.

2. Primjedbe na granice zona sanitarne zaštite uz smislu njihove upitnosti, kao i na sam Elaborat, se ne prihvataju iz razloga koji su već navedeni u dijelu koji se odnosio na primjedbe na sam Elaborat, te su iste u samoj suštini proizvoljne i paušalne.

3. Primjedba da obilježavanje ostalih zona sanitarne zaštite odnosno Jedinствene i IV zone sanitarne zaštite Izvorišta treba izvršiti općina se prihvata, pa će shodno tome, član 22. Prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“ glasiti:

“Član 22.

(Obilježavanje ostalih zona sanitarne zaštite Izvorišta)

Nadležni općinski organ vlasti u saradnji sa Operatorom je dužan da na adekvatan način obilježi Jedinствenu i IV zonu sanitarne zaštite Izvorišta.”

4. Primjedba na Program mjera zaštite Izvorišta, u onom dijelu koji se odnosi na monitoring kvantiteta i kvaliteta vode sa Izvorišta se ne prihvata, jer se iznose paušalni i proizvoljni zaključci da će predmetni monitoring koštati više novca od predviđenog, a da se pri tom ni jednom prilikom od učesnika u javnoj raspravi ne navodi koji je to novčani iznos konkretno. U svakom slučaju, novčani iznosi u Programu mjera zaštite Izvorišta, pa tako i oni koji se odnose na monitoring kvantiteta i kvaliteta vode sa Izvorišta, su aproksimativni, odnosno ukoliko se u toku primjene Odluke opravdano pokaže da su troškovi tih mjera veći od procenjenih, isti će se morati uvažavati obzirom da se radi o mjerama koje su od javnog značaja i koje se najjednostavnije kazano u svojoj konačnici moraju provoditi bez obzira da li će troškovi tih mjera biti veći ili manji od procenjenih.

2. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARJEVO

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo dostavilo je akt u kojem je o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“ navedeno slijedeće:

“Obavještavamo Vas da ovo Ministarstvo nema primjedbi i prijedloga u vezi gore navedenog Nacrta.”.

3. OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

Općina Stari Grad Sarajevo dostavila je akt u kojem je o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“ navedeno slijedeće:

“Obavještavamo da Općina stari Grad Sarajevo nema primjedbi i sugestija na Nacrt.”.

4. MARIJELA HAŠIMBEGOVIĆ (DEMOKRATSKA FRONTA)

Marijela Hašimbegović (Demokratska fronta) dostavila je akt u kojem je o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“ navedeno slijedeće:

“U skladu s pozivom na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“, dostavljam primjedbu i prijedlog za izmjenu i dopunu Člana 20. Nacrta Odluke.

Postojeće rješenje (Član 20. – parcijalno citiran):

„Ovim članom određuje se da upravljanje objektima vodozahvatnog područja u I zoni sanitarne zaštite Izvorišta vrši operator.“

Prijedlog izmjene i dopune Člana 20.:

Član 20. (Predloženi sadržaj)

- 1. Upravljanje objektima vodozahvatnog područja u I zoni sanitarne zaštite izvorišta „Djevojačke vode“ vrši operator određen od strane nadležnog organa.*
- 2. Operator je dužan osigurati neprekidnu i sigurnu distribuciju vode do krajnjih korisnika u skladu s tehničkim mogućnostima i kapacitetom kaptaže, vodeći računa o javnom interesu i pravu građana na pristup pitkoj vodi.*
- 3. Operator je obavezan u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke izraditi i dostaviti nadležnom organu detaljan izvještaj o obuhvatu korisnika (domaćinstava i objekata) koji se snabdijevaju vodom s ovog izvorišta, posebno onih za koje je „Djevojačke vode“ jedini izvor vodosnabdijevanja kao i Izvještaj o stanju sistema vodosnabdijevanja od izvorišta do korisnika, sa prijedlogom potrebnih mjera i radova da bi se osigurala uredna i sigurna distribucija vode do svih korisnika.*
- 4. Operator je dužan osigurati održavanje sistema vodosnabdijevanja, pravovremenu sanaciju kvarova i transparentno obavještavanje korisnika o svim planiranim prekidima u isporuci vode.*

Obrazloženje prijedloga:

Postojeća formulacija Člana 20. definiše isključivo upravljanje objektima vodozahvatnog područja, bez preciziranja odgovornosti Operatora u pogledu distribucije vode, obuhvata korisnika i kontinuiteta isporuke.

Takva odredba ne osigurava pravnu i operativnu garanciju da će voda iz izvorišta „Djevojačke vode“ zaista biti dostupna građanima koji se tim izvorom trenutno isključivo snabdijevaju.

S obzirom na činjenicu da stanovnici naselja Gornje Vlakovo samostalno upravljaju sistemom vodosnabdijevanja i da im je navedeno izvorište jedini dostupan izvor pitke vode, nužno je da Odluka propiše jasne obaveze Operatora u pogledu:

- kontinuiteta snabdijevanja,
- obuhvata korisnika,
- održavanja i kontrole sistema.

Na ovaj način bi se uspostavio zakonit, održiv i transparentan okvir upravljanja izvorištem, u skladu sa Zakonom o vodama Federacije BiH i načelom javnog interesa u upravljanju prirodnim resursima.”

STAV PREDLAGAČA

Primjedba na član 20. nacarta Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“ se ne prihvata.

Obrazloženje:

Članom 20. nacarta Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“ propisano je da upravljanje objektima vodozahvatnog područja u I zoni sanitarne zaštite Izvorišta vrši Operator.

Vodozahvatno područje, prema članu 2. tačka e) nacarta Odluke, podrazumijeva i objekte koji se koriste u svrhu obezbjeđenja javnog vodosnabdijevanja.

Dakle, Operator upravlja i objektima koji se koriste u svrhu javnog vodosnabdijevanja, a upravljanje objektima za vodosnabdijevanja prema članu 17. stav (2) Zakona o vodama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06) vrši se prema propisima o komunalnoj djelatnosti.

Članom 3. stav (1) tačka a) Zakona o komunalnim djelatnostima (“*Službene novine Kantona Sarajevo*”, br. 14/16, 43/16, 10/17 - ispr., 19/17, 20/18 i 22/19) propisano je da je snabdijevanje pitkom vodom komunalna djelatnost, a koja prema članu 4. stav (1) istog zakona podrazumijeva poslove zahvatanja, prečišćavanja i distribucije vode za piće vodovodnom mrežom.

Komunalne djelatnosti, pa tako i snabdijevanje pitkom vodom, u skladu sa čl. 10. i 12. Zakona o komunalnim djelatnostima, obavljaju:

- javna preduzeća komunalnih djelatnosti;
- privredna društva koja imaju koncesiju dodjeljenu u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama (“*Službene novine KS*”, br. 27/11, 33/12 - odluka US, 15/13, 1/22 i 24/25).

Uzimajući u obzir sve navedeno, Odlukom je kao Operator, to jest, onaj ko upravlja objektima vodozahvatnog područja u I zoni sanitarne zaštite Izvorišta, određeno KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo.

IZVOD IZ STENOGRAMA 24. RADNE SJEDNICE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO ODRŽANE 16.09.2025.GODINE

“(…)

Elvedin Okerić (predsjedavajući)

AD-7.

Nacrt odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“.

Materijal ste dobili uz poziv za sjednicu. Molim predstavnika predlagača da podnese uvodne napomene.

Ministar Zlatko Mijatović. Izvolite, imate riječ.

Zlatko Mijatović (ministar)

Hvala predsjedavajući. Sve vas, dobar dan, sve vas srdačno pozdravljam. Kao što ste rekli, tačka dnevnog reda Nacrt odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“. Ja bih rekao na početku da se ovdje radi o jednoj tački koja je duboko tehničke i stručne prirode, ali evo, ja ću kratkim crtama izložiti osnovne elemente iste. Prvo ću krenuti od pravnog osnova za njegovo donošenje, on je propisan u članu 42. stav 4. Zakona o vodama Kantona Sarajevo. Razlozi za donošenje iste jesu sljedeći: naime, općina Novi Grad je Ministarstvu privrede dostavila elaborat zaštite izvorišta za lokalni vodovod „Djevojačke vode“ zajedno sa izvršenom revizijom tog dokumenta. Na osnovu istog dokumenta, Ministarstvo privrede je predložilo Vladi formiranje stručne komisije koja je radila na izradi ovog dokumenta, tj. Nacrt odluke o zaštiti izvorišta vode. Ovdje se radi o lokalnom vodovodu koji se nalazi na području dvije općine, tj u većinskom dijelu, odnosno tri izvorišta se nalaze na Općini Novi Grad, a jedno izvorište se nalazi na općini Ilidža. S tim u vezi to i jeste u nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo da donese ovu odluku. Naime, zakonske nadležnosti za ovakvo postupanje utvrđenu Federalnom zakonu, i to članu 68. Stav (3) i Kantonalnom zakonu članovi 41. Stav (1) i 42. stav (4). Uzimajući u obzir sve navedene činjenice, Ministarstvo privrede, odnosno formirana komisija je pristupila izradi ovakvog akta, odnosno nacrtu odluke koje sadrži sljedeće elemente, naime, istom se utvrđuju sve, odnosno istom se utvrđuju zone sanitarne zaštite, što jeste i osnovni zadatak ovakve odluke, mjere zaštite, nadzor, te kaznene odredbe. Propisuje se šta je to prva zona, tj. područje sa najstrožim režimom zaštite, šta je to jedinstvena zona i šta je četvrta zona; utvrđuju se granice, zona sanitarne zaštite, površine, koordinate prijelomnih tačaka, te kartografski prikaz je dat u prilogima ove odluke; propisuje se koji su izvori, odnosno koja izvorišta čine jedinstven vodovodni sistem „Djevojačke vode“, ko je operator, i šta je njegova nadležnost, obaveze i drugo. Utvrđuje se način upravljanja objektima koji su izgrađeni u prvoj zoni Sanitarne zaštite, kao i generalno pitanje zaštite, obilježavanja i pristupa zonama. Izvor, način financiranja i rokovi provođenja zaštitnih mjera su također utvrđeni ovom Odlukom, odnosno Prilogu 2 iste Odluke. Monitoring kvalitete i kvantiteta vode je također propisan, istu provodi operator i Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, svako u okviru svojih nadležnosti. Također je utvrđen Upravni nadzor, odnosno subjekti Upravnog nadzora, inspeksijskog nadzora, ko je nadležan za inspeksijski nadzor, te kaznene mjere koje se mogu propisati. U postupku donošenja ovog Nacrta odluke su pribavljena sva pozitivna mišljenja nadležnih institucija, te ova Odluka sadrži, odnosno prilog ove odluke postoji nekoliko dokumenata, tj. Prilog 1., najznačajnije ću istaći; popis aktivnosti, nivo ograničenja njihove primjene po zonama sanitarne zaštite. To je dokument koji je u suštini preuzet iz Federalnog pravilnika koji uređuje ovu oblast. Prilog broj 2. Program mjera zaštite izvorišta koji je propisan elaboratom koji je dostavljen iz Općine Novi Grad i Prilog broj 3. Pregledna karta zona sanitarne zaštite. Predsjedavajući, toliko od mene, hvala vam puno.

Elvedin Okerić (predsjedavajući)

Zahvaljujemo se ministru Mijatoviću, otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Zastupnik Mahir Dević se javio za riječ. Za riječ se javila zastupnica Marijela Hašimbegović, izvolite, imate riječ.

Marijela Hašimbegović (zastupnica)

Zahvaljujem se predsjedavajući. Zahvaljujem se uvaženom ministru na njegovom uvodnom izlaganju. Pozdravljam ovu inicijativu za izradu jedne ovakve odluke koja je u stvari početak rješavanja jednog dugogodišnjeg problema sa kojim se susreću stanovnici naselja Gornje Vlakovo i Ahatovići jer istina je da je izvorište ove pitke vode se nalazi na lokaciji Novog Grada. Međutim, voda koja se akumulira u kapitaži, ona se račva i ona se distribuira za naselje Ahatovići u Novom Gradu i za naselje, dakle Gornje Vlakovo koje se nalazi u opštini Ilidža. Ono što je važno za reći da je voda sa ovog izvorišta izuzetnog kvaliteta. Radi se o krećnoj vodi i ono što je jednako važno za reći da građani ustvari trenutno upravljaju ovim izvorištem i distribucijom ove vode, što znači da bi

ova odluka bila početak rješavanja sistemskog problema distribucije pitke vode građanima koji žive u naseljima koje sam već navela. Međutim, bojim se da sam materijal u sebi sadrži par određenih problema za koje se nadam da će resorno ministarstvo naći rješenje, a radi se o tome da ViK, koji se spominje kao operater u ovom dokumentu, u ovoj Odluci on može preuzeti ulogu dakle, hlorisanje vode, ispitivanja kvaliteta vode sa ovog izvorišta. Međutim, ono što su pitanja distribucije pitke vode naseljima je po meni problematično u ovom dokumentu zato što se radi o korištenju infrastrukture na kojoj nije radio ViK i oni se ne mogu preuzeti odgovornosti za postojeću infrastrukturu i ne mogu preuzeti tu vrstu nadležnosti. S tim u vezi postavlja se pitanje, dakle, ovdje se spominje da će se uraditi zaštita izvorišta, da će se podići određeni zaštitni zidovi itd, što ja sve zaista pozdravljam, i to je zaista prijeko potrebno. Međutim, na koji način će se vršiti distribucija vode ako nismo ispitali izdašnost samog izvora i da li znamo, dakle, opseg, koliko stanovnika uopće koristi ovu vodu? Ja želim da prenesem činjenicu da su se stanovnici Gornjeg Vlakova ovog ljeta odlučili da naprave peticiju i da se obrate svim nadležnima.

Dakle, od opštine Ilidža, ministarstva, resornog ViK-a itd. Jer oni naprosto traže sistemsko rješenje, odnosno priključak na gradski vodovod. Želim da skrenem pažnju da su svi strateški dokumenti koji se nalaze u ViK-u već od 2006. i sedme godine planirali rezervoar Kakrinje da bude osnovni rezervoar za ovo naselje, infrastruktura koja trenutno postoji je u državnom vlasništvu, odnosno postavljam pitanje da li ste vi uopće dobro ispitali čije je vlasništvo ovog izvorišta? Jer nekad je ovu infrastrukturu, dakle, napravio nekadašnji UPI koji je koristio istu za svoje potrebe i drugu infrastrukturu koju su napravili za ovo naselje. Dakle, ovom prilikom otvaram određena pitanja kako bi na neki način ukazala na određene manjkavosti ovog dokumenta. Ali kao što sam rekla na početku, iznimno pozdravljam intenciju ovog Ministarstva, ali ujedno i postavljam pitanje zašto se resorno ministarstvo ViK-a nije udružilo pa zajedno sa Ministarstvom privrede radilo na ovom dokumentu. Malo je čudno, također, da ViK nije imao nikakve informacije po pitanju ovog dokumenta. Ja sam tokom ljeta iskoristila svoje zastupničko pravo i prisustvovala sam sastanku sa direktorom ViK-a i razgovarali smo o ovom dokumentu. I oni su tada izrazili svoje potpuno nepoznavanje materije, ali su u isto vrijeme pozdravili intenciju. I jednako dijelimo mišljenje da je ovo u stvari početak sistemskog rješenja problema dotoka kontinuiranog vodosnabdijevanja, kako naselja Gornjeg Vlakova, tako i Ahatovića, s tim da želim naglasiti da su oni u Ahatovićima u Novom Gradu dobili gradski vodovod, ali oni tokom ljeta dobivaju dodatno vodosnabdijevanje sa ovog izvorišta. Svugdje u svijetu da imate izvor tako pitke vode, tako kvalitetne pitke vode, sigurno bi se svi borili da zaštite ovo izvorište, međutim, evo, 30 godina nakon rata, mi pristupamo tek prvoj fazi koja će, evo u konačnici, vjerujem, omogućiti kvalitetnu vodu i njenu distribuciju. Ali evo, svojim kazivanjem, ukoliko ministar ima potrebu da možda kasnije odgovori na moja pitanja ili evo, neka ovo budu neke smjernice za razmišljanje, za dopunu, vjerovatno i za druge aktivnosti koje se vežu za ovu odluku. Evo, to će biti toliko za sada od mene. U svakom slučaju, mi ćemo podržati ovu Odluku. Hvala lijepo.

Elvedin Okerić (predsjedavajući)

Zahvaljujem se uvaženoj zastupnici. Za riječ se javio zastupnik Mahir Dević.

Elvedin Okerić (predsjedavajući)

Hvala. U pitanju je, ako sam dobro razumio ministra, Nacrt odluke koja će podrazumijevati određenu vrstu javne rasprave koja će se provoditi u pitanju, do konačnog prijedloga odluke koju će ponovo usvajati Skupština Kantona Sarajevo. Treba dati priliku da se vidi kakav ćemo dobiti prijedlog odluke. Ovo što je kolegica spominjala, nekoliko je tu bitnih stvari. I od imovinsko-pravnih odnosa koji se nalazi u obuhvatu samog izvorišta i način na koji će se ta infrastruktura, koju je vjerovatno gradila mjesna zajednica jel prenijeti i od strane Općine Novi Grad i od strane Općine Ilidža, vjerovatno na takav jedan prijedlog odluke će se morati ovaj također naći u proceduri, ali u suštini bi bilo važno da se ovo radi što je brže moguće ne bi li se došlo u situaciju da taj jedan, ajde da kažem, segment vodovoda koji je bio lokalni, posluži svojoj svrsi da građani ovih mjesta, koja smo spominjali maloprije, a koja se nalaze na dvije općine, imaju pitku vodu. Upoznati smo s tim da u ljetnim mjesecima u toku suši ova mjesta zaista imaju ozbiljne probleme u

vodosnabijevanju i ovo je vjerojatno put da se krene ka sistemskom rješenju. Ovo je stvar koja će sigurno potrajati, trebat će vjerojatno jako dugo vremena da se to sve stavi u funkciju, ali evo, nadamo se da će što prije to biti riješeno i da će građani imati ovu pitku vodu u sistemu, zdravstveno ispravnu, koja će biti pod direktnom kontrolom Zavoda za javno zdravstvo. Kada smo prije nekoliko godina mijenjali Zakon o vodama, ovdje, čini mi se, u Kantonu Sarajevo jedna od stvari koju sam tada inzistirao ispred kluba SDA je bio da ti lokalni vodovodi moraju ući u sistem, da je potencijalna opasnost da na nivou svake mjesne zajednice vi imate sisteme koji upravljaju nečim, odnosno vodom koja se distribuira do građana bez adekvatnog nadzora i ovo je sigurno jedan od načina da i ova voda uđe u sistem da bude u sistemu javnog zdravstva Kantona Sarajevo i da svaki građanin, bez obzira gdje živi, u kojoj tački da kažem jel ovaj ili na kom prostoru Kantona Sarajevo treba da ima zdravstveno ispravnu vodu koja je pod direktnom kontrolom i nadležnog preduzeća, bilo da je ono lokalno i Kantonalno i da je pod direktnim nadzorom Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Tako da, evo, mi ćemo ispred Kluba dati podršku da se dođe do određenog prijedloga odluke, pa ćemo onda kada taj dokument zvaničan bude ovaj, izanalizirati ga i vidjeti da li dati podršku. Što se tiče Nacrta, evo podržavamo da se krene u proceduru, da se ovo ozbiljno pitanje za građane ove dvije mjesne zajednice rješava. Hvala lijepo.

Elvedin Okerić (predsjedavajući)

Zahvaljujemo se zastupniku Deviću.

Replika? Replika, zastupnica Marijela Hašimbegović.

Marijela Hašimbegović (zastupnica)

Zahvaljujem se predsjedavajući, zahvaljujem se i svom kolegi koji je, evo, na neki način još i dopunio moju diskusiju. Ja još želim istaći jednu stvar koja je vrlo važna, ona se možda tiče lokalnog nivoa, ali mi kao Skupština trebamo raspravljati o takvim stvarima. Dakle, svako ko je napravio objekat i kada je dobio građevinsku dozvolu u tom kontekstu je dobio garanciju da će sve komunalne usluge biti isporučene. Nažalost, ljudi su platili uslugu koju nikad nisu realizovali. Dakle, u tom kontekstu ja želim da vas podsjetim da stanovnici ovog naselja mogu zaista pokrenuti kolektivnu tužbu. Ona se, kao što sam rekla, tiče lokalnog nivoa, ali mi ovom Odlukom i svim aktivnostima na kojima će Skupština raditi trebamo spriječiti takve stvari i omogućiti građanima ono što im već pripada, a to je kvalitetna pitka voda. Hvala lijepo.

Elvedin Okerić (predsjedavajući)

Zahvaljujem se zastupnici Hašimbegović. Jel odgovor na repliku? Odgovor na repliku zastupnik Dević. Izvolite, imate riječ.

Mahir Dević (zastupnik)

Naravno, ne znam sve detalje, ali pretpostavljam da se radi o nekom lokalnom vodovodu kojeg je stanovništvo finansiralo, da li, e, to je sada već ozbiljniji problem. Znači, ako je to napravio UPI, to se mora razriješiti, a mogu prenijeti neku vrstu prakse jer sam učestvovao, naravno, i kao vijećnik u nekoliko odluka kada smo mi donosili vezano za ove zone zaštite, jer smo imali puno vodovoda, ima i vjerojatno u većini općina u Kantona Sarajevo, gdje su ljudi to gradili vlastitim sredstvima, samodoprinosima itd. I na kraju je bilo jedino rješenje da se sva ta infrastruktura prenese na nadležno preduzeće koje će to raditi, da se definišu određena međusobna prava i obaveze, jer vi znate, taj prijeratni sistem je podrazumijevao tu neku vrstu samodoprinosa, gdje ste vi skoro svu infrastrukturu koju ste imali, gradili iz tih samodoprinosa, bilo je to da su u pitanju i vodovodi i putevi i telefon smo taj plaćali kojeg smo na svoju kući doveli..

Elvedin Okerić (predsjedavajući)

Vrijeme kolega Deviću.

Mahir Dević (zastupnik)

Ako mogu da završim samo jednu rečenicu, ako ne može?

Elvedin Okerić (predsjedavajući)

Može.

Mahir Dević (zastupnik)

Ovaj, ali smo sada ušli u jedno drugo vrijeme gdje smo u poziciji da to na neki način predamo, pogotovo voda treba biti pod nadzorom. Međutim, ovo pitanje, ukoliko je to preduzeće, tu se stvari moraju jasno definisati da ne bismo došli u određenu vrstu problema, ali se nadamo, evo do prijedloga te odluke da ćemo imati što kažu, jasniju situaciju. Kolegica očigledno poznaje to, bolje tu problematiku, ja sam samo iznio neka zapažanja, uopće, kako se to radilo u ovim odlukama koje sam, u kojima sam do sada učestvovao. Hvala.

Elvedin Okerić (predsjedavajući)

Zahvaljujemo se. Za riječ se javio zastupnik Samir Avdić.

Samir Avdić (zastupnik)

Zahvaljujem predsjedavajući. Evo zahvaljujem se i kolegici Hašimbegović i kolegi Deviću na njihovim diskusijama sa kojima se prilično ili u potpunosti slažem i neću koristiti pravo na repliku već ću se u početku osvrnuti na ono što su rekli, ali neću dalje širiti ovu temu, iako je jako zanimljiva i mislim da o njoj trebamo govoriti možda i kada budemo usvajali izvještaje Javnog poduzeća Vodovod i kanalizacija, ali obzirom da dolazim, obzirom na to da dolazim sa Općine Ilidža, gdje se nalazi određeni broj tzv. lokalnih vodovoda koje otprilike i opisao kolega Dević i da sam se i kao vijećnik susretao s tim problemima i svaki put kada diskutujemo o izvještajima ViK-a, naglasim tu potrebu da od strane uprave ViK-a dobijemo konačno neku vrstu strategije kroz koju će nam ponuditi rješenje tog problema koji sa kojim se ne susreću samo građani i građanke Općine Ilidža, već i u drugim jedinicama lokalne samouprave, a to je rješenje na koji način da lokalne vodovode uvrstimo u sistem ViK-a, u sistem tog Javnog preduzeća, obzirom na to da do sada smo imali odbijanje od strane ViK-a iz razloga što korišteni materijali, prije svega cijevi itd, koji su ugrađivani u te vodovode krajem '90-tih i početkom 2000- tih, budući da se to većinom radi o naseljima koja su nastala u tom periodu, ne odgovaraju onim cijevima i standardima ViK-a itd. da dalje ne širim temu. Drago mi je da smo je barem spomenuli ovom prilikom i evo ovaj obećavamo tim građanima da ćemo više o tome i kada budemo raspravljali izvještaje ViK-a. Ono što želim reći, a spomenuto je u vezi sa imperativom da Zavod za javno zdravstvo na određen način kontroliše i nadzire upotrebu vode u lokalnim vodovodima da smirim, da spriječim eventualnu paniku, samo ću podsjetiti da već i po postojećim zakonima i po postojećem Statutu te vrlo značajne Javne ustanove, Zavod za javno zdravstvo je već dužan da kontroliše upotrebu tih vode iz tih vodovoda, bez obzira da li se oni nalaze u sistemu ViK-a ili ne. A sada ću se osvrnuti malo i na ovu odluku, obzirom na to da me posebno zanima kao Ilidžanaca i podsjeća me na jednu drugu odluku koju, eto, nismo usvojili, ali smo o njoj diskutovali na jednoj od prethodnih sjednica početkom prošle godine, a to je Odluka o izvoru o Sanitarnim zonama izvorišta pitke vode Sarajevsko polje. Drago mi je da se o ovim temama priča i svakako da će klub SDP-a podržati ovaj Nacrt, s tim da evo, sve ovo što ću reći molio bi da se ne doživi kao neka vrsta kritike ili otpora ovom prijedlogu nacrt, već kao moj doprinos javnoj raspravi koja će, evo, da obavijestimo građane, trajati 30 dana i vrlo je važno da i jedinice lokalne samouprave zadovolje svoju obavezu i da obavijeste građane Ilidže i Novog Grada o ovoj javnoj raspravi, kroz koju će i oni moći da se obrate s obzirom da nisu upisani kao subjekti javne rasprave, moći to da urade preko savjeta mjesnih zajednica, mjesnih zajednica i nadležnih službi općinskih. A vrlo je važno, s obzirom na to da, čini mi se da je kolega Dević to spomenuo, što mi i u ovom materijalu, a u elaboratu vjerovatno ti podaci postoje, nemamo podatak da li ima već izgrađenih građevinskih objekata na područjima koja su predviđena da se zaštite kao sanitarne zone. Prva zona, odnosno jedinstvena zona, odnosno druga i treća i četvrta sanitarna zona koja sa sobom opet nosi različite zabrane, poput zabrane izgradnji cesti, autocesti, autobuskih stanica, stočarstva, peradarstva, čak i za vlastite potrebe, u pravoj i u jedinstvenoj zoni intenzivne ispaše stoke, napajanja stoke, poljoprivrede uz korištenje vještačkih đubriva, navodnjavanja bašti, prečišćenim otpadnim vodama itd. Znači, postoje različite različita ograničenja koja su popisana, a

s druge strane, mi nismo kroz ovaj materijal informisani da li su vlasnici katastarskih čestica, odnosno zemljišta koje na ovaj način, čija su upotreba na ovaj način ograničava, da li su u pitanju privatna fizička lica ili je to svaka od opština ili je to eventualno zadruga, bivši UPI itd. Vrlo je važno da znamo da znamo ko su vlasnici zbog buduće eksproprijacije, te u tom smislu naglašavam nešto što je već spomenuo Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo u svom, da kažem mišljenju sa rezervom, s obzirom da nas oni informišu da u članu 23. Odluke u Prilogu 2. Koja uređuje Program mjera zaštite izvorišta pod rednim brojem 2., odnosno mjerama aktivnosti kao nosilac aktivnosti, navedeno je nadležni općinski i Kantonalni organi vlasti u saradnji sa operatorom. Dobro je da znamo ko je operator, a to je ViK, ovaj put, iz Pravobranilaštva smatraju da bi bilo potrebno programom mjera jasno odrediti, pored toga, ko su nosioci aktivnosti, ko će u budućnosti snositi troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, evo, čujem u pozadini, maloprije nego spominje tu eksproprijaciju, te postupak i način određivanja naknade, da nam se ne bi desilo, kao što se desilo nakon usvajanja Odluke 1987. godine za izvorište Sarajevsko polje na Ilidži, da, još uvijek ogroman broj građana Ilidže čeka da im se isplati naknada zbog određivanja ograničenja i da kažem zbog uznemiravanja njihovih ljudskih prava da koriste svoju imovinu s obzirom da kroz ta ograničenja ne mogu koristiti svoju imovinu, a s druge strane, nisu ovaj zadovoljavajućim naknadama oštećeni od strane Kantona Sarajevo. Evo, već čekamo 40 godina da se to desi. Radi se u sredstvima prema nekim projekcijama, koja iznose čak blizu i 5 milijardi konvertibilnih maraka. Vrlo je važno, prije nego što donesemo ovu odluku, da i kroz nacrt sa znamo te informacije, kada budemo imali prijedlog da ne bismo i mi kao neki drugi ljudi prije nas donijeli nepravednu odluku po građane i građanke, ovaj put je li i Ilidže i Novog Sarajeva. Kada je u pitanju projekcija potrebnih troškova za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, u ovom materijalu saznajemo da je to 30 000 konvertibilnih maraka, odnosno da je predviđeno otkup, odnosno naknada samo za prvu zonu, a za drugu i treću, odnosno jedinstvenu i za četvrtu zonu, ne. Iz Pravobranilaštva smatraju da ovim programom treba predvidjeti i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u tim drugoj, trećoj i četvrtoj, odnosno jedinstvenoj i u četvrtoj zoni. Također, ne znamo da li ima već izgrađeni manevarski ili vojnih poligona, a znamo da u blizini ima jedna kasarna, zatim transformatorskih stanica ili formiranih lokalnih grobalja. To nismo dobili kao informaciju iz ovog materijala, iako pretpostavljam da je elaborat urađen na kvalitetan način i da eventualno te informacije postoje u elaboratu. I evo ponavljam, vrlo je važno da znamo ko su vlasnici, na koji način je predviđeno da se oni oštećuju. I molim jedinice lokalne samouprave, prije svega Novi Grad, a onda i Ilidžu sa koje ja dolazim, da ozbiljno shvate svoj zadatak i obavijeste građane i građanke o javnoj raspravi koja će se dešavati u narednih 30 dana, te da nam se ne desi da eventualno neko od vlasnika ne bude informisan, da je u proceduri

Elvedin Okerić (predsjedavajući)

Vrijeme, kolega Avdiću

Samir Avdić (zastupnik)

dešava ovo što se u ovom trenutku rješava. Zahvaljujem se.

Elvedin Okerić (predsjedavajući)

Zastupnica Elza Gaković se javila za riječ. Prije zastupnice Gaković ispravka krivog navoda zastupnik Mahir Dević.

Mahir Dević (zastupnik)

Kolega Samir je spomenuo da je Zavod za javno zdravstvo, samo da ne ostane to čisto zbog stenograma, dužan uzimati uzorke vode i izdavati o ispravnosti. Jeste u ovih, da kažem, šest općina gdje Vodovod i kanalizacija upravlja tim vodovodima. Imate sistem u Kantonu Sarajevo gdje Hadžići, Ilijaš, čini mi se i Trnovo, imaju svoja preduzeća koja s tim gazduju i moraju izlaziti na javne pozive. Evo, ja znam, praktično, primjera radi, da se to mijenjalo. Nekad je to radio Zavod za javno zdravstvo, a nekada i neke druge firme koje su dobile tu vrstu poslova i to nije dobra stvar, to nije dobra stvar, da te firme često puta koje su tašna, mašna firme, jel kolokvijalno kazano,

dobivaju takvu vrstu javne usluge da je vrše, jer oni to obično odrade s damping cijenom daleko manjom prođu po javnom pozivu zato što su niži, a onda kvalitet usluge, odnosno sigurnost ispitivanja vode se na taj način, kako kažu, pada kvalitet. Znači, bilo bi dobro da u nekim izmjenama, evo pošto je ministar tu, se ta stvar da kažem zakonski, da bez obzira ko je osnivač preduzeća, da li Kanton, da li općine povjeri isključivo Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Sada znači sada je sistem malo drugačiji. Hvala.

Elvedin Okerić (predsjedavajući)

Zahvaljujemo se. Zastupnica Elza Gaković se javila za riječ. Zamolio bih malo tiše.

Elza Gaković (zastupnica)

Zahvaljujem predsjedavajući. Ujedno se koristim se prilikom da pozdravim sve građane i poselamim one koji prate naš današnji rad, kao i kolegama koji su u sali želim uspješnu današnju sjednicu, to jeste nastavak današnje sjednice. Zahvaljujem se uvaženom ministru na uvodnim napomenama i zaista pozdravljam donošenje jedne jako bitne odluke, a to je Odluka o zaštiti izvorišta „Djevojačke vode“ jer znamo da nekako globalno svijet je, čini mi se, u problemu kada je u pitanju ova tema. Zato ministre zaista vam od srca hvala i nadam se da ćete u momentu javne rasprave, koja će, evo, trajati u rasponu od 30 dana, riješiti sve nedoumice, pravno formalne barijere i administrativne, kako bi našim građanima dali i usvojili najbolji prijedlog odluke o rješavanju ove jedne bitne stavke za život u Kantona Sarajevo.

Pitka voda je nekako nezamjenjiv resurs, a znamo da su se i građani ovih općina koji konačno u konačnici imaju vodosnabdijevanje sa ovog izvorišta, nekako su se hronično susretali sa nedostatkom pitke vode i zato mi je danas iznimno drago da ćemo konačno imati pravila jasno postavljena, tko upravlja, a na koji način i da će građani bezbjedno moći da konzumiraju ovu vodu bez štetnosti po njihovo zdravlje. Ono što zaista želim istaći jeste da je donošenje ove odluke bitno sa više aspekata. Prvenstveno, tu je sa zdravstvene sigurnosti građana, jer znamo da neispravna voda zaista donosi mnoge i brojne posljedice po zdravlje za građane Kantona Sarajevo i mislim da donošenjem jedne odluke koja će jasno definisati sanitarne zone i sva moguća pravila kada se ovaj segment dovodi u pitanje. Zaista da, nećemo se susretati sa zdravstvenim izazovima kada je u pitanju konzumacija vode sa ovog izvorišnog vrela, tj izvorišta „Djevojačke vode“. Ono što je također jako bitno, pored zdravstvenog aspekta koje, čini mi se, najbitniji, jeste i očuvanje ovog dragocjenog resursa, pa znamo da nestručno i neadekvatno upravljanje sa bilo kojim izvorom može dovesti do smanjenja količine pitke vode, što nam nikako ni u interesu, već nam je u interesu da svi izvorišni kapaciteti pitke vode u Kantonu Sarajevo, kojih je jako puno na svim općinama, budu na adekvatan način zaštićeni i budu na adekvatan način u nekim mjerama zaštite jer moramo ih nekako do maksimuma koristiti, a ne kako smanjivati njihov obuhvat prirodnog davanja. Tako da sve u svemu, ja ću ministre također uključiti se kroz javnu raspravu, a vama zaista još jednom koristim se prilikom da čestitam na donošenju Nacrta ovakve odluke i zaista želim da kao odgovorni pojedinci i nekako odgovorni ljudi na odgovornim pozicijama isporučimo građanima što bolju uslugu. Toliko od mene, hvala.

Elza Gaković (zastupnica)

Zahvaljujemo se zastupnici Elzi Gaković. Za riječ se javio zastupnik Jasmin Šaljić.

Jasmin Šaljić (zastupnik)

Hvala. Želim da pozdravim građane koji prate našu sjednicu i vas kolege u Skupštini. Odluku o zaštiti izvorišta „Djevojačke vode“ je u pravi momenat. Pratio sam uvodnu napomenu ministra Mijatovića, nije bila duga, ali bila sažeta, poredao je prioritete; to su zone sanitarne zaštite, nadzor, jedinstveni sistem izvorišta, načina financiranja, kontrola, kvaliteta vode i pozitivna mišljenja nadležnih institucija. Elaborat je uradila Opština Novi Grad. Odluku ćemo donijeti mi kao Skupština zato što se izvorište nalazi između dvije opštine, pa to neće raditi opštinska vijeća. Slažem se sa kolegama Avdićem, Hašimbegović Nejasno je iz materijala ko će snositi troškove imovinsko-pravnih odnosa, te postupak i način određivanja naknade. Ovo se odnosi na prvu zonu,

na ostale zone, nije predviđeno. Koleginica Hašimbegović je dobro upoznata s ovom situacijom. Ja sam iz Općine Novi Grad, često sam u tom naselju Dobroševići, koje, tu su naselja, Ahatovići, Butile, Djevojačke vode, oni desetinama godina imaju problem s vodosnabdijevanjem, to se naselja udvostručila ta mjesna zajednica, kapaciteti gradskog vodovoda su pa gotovo nevidljivi i kada se nešto uradi, čekamo, građani čekaju ViK po nekoliko mjeseci da ispred kuće pusti tu vodu. Ovo je točno što je Hašimbegović rekla građani su gore uradili improvizovanu mrežu, vodo-snabdijevanja. I kada sam razgovarao sa građanima i predsjednicima mjesnih zajednicama, kad sam čuo na koji način oni to rade i kako skupljaju sredstva i nešto uplaćuju u ViK-u, vjerujte mi da je to na ivici zakona i ovo je momenat da se to riješi i reguliše je da ti ljudi konačno dobiju pitku vodu, voda je kao što ste čuli odlične kvalitete. Odluka je u nacrtu, podržat ćemo odluku, ima i rasprava, pa da čujemo i pozitivna i negativna mišljenja. Toliko od mene. Hvala.

Elvedin Okerić (predsjedavajući)

Zahvaljujem se zastupniku Šaljiću. Za riječ se javio zastupnik Elvis Vreto.

Elvis Vreto (zastupnik)

Hvala predsjedavajući i koristim priliku da pozdravim sve prisutne i gledaoce koji nas prate. Zaista želim da se zahvalim ministru Mijatoviću i Ministarstvu privrede, Vladi što su pripremili ovaj Nacrt odluke o zaštiti izvorišta „Djevojačke vode“, obzirom da on pokriva područje na nekom mikro planu, područje naselja Ahatovići i Dobroševići, odnosno Gornje Vlakovo na području općine Ilidža. Želim da istaknem da to sigurno ima ogroman značaj i interes tih stanovnika na tom lokalitetu i nadam se da će kroz javnu raspravu doći još tih sugestija i prijedloga i pitanja koje smo danas čuli kroz ovu diskusiju dilema da će one biti riješene i da će ta konačna odluka koja se nađe na ovoj Skupštini zaista ispuniti sve ono što ima nedoumica. Bitno je naglasiti nekoliko stvari koja metodologija na kojoj se temelji Nacrt ove odluke je ista metodologija koja se radila pripremala odluka, Nacrt odluke o privremenoj zaštiti izvorišta vodozaštitne zone Sarajevsko polje. Obzirom da su ta dva segmenta, naravno, ne mogu, teško je porediti, ova zaštita se odnosi sistemsko rješenje na nekom mikro planu kada se posmatra Kanton, vodozaštitna zona Sarajevsko polje, svakako je, obzirom da je gotovo u cijelosti snabdijeva Kanton Sarajevo sa pitkom vodom, donošenje te odluke zaista je nešto što nas čeka i ja očekujem i tražim od Vlade da što prije uputi, obzirom da se isto radi o Nacrtu i tu odluku u proceduru da ova Skupština raspravlja o njoj. Ponavljam, ista metodologija, puno je bilo, kako bih rekao, nedoumica i pogrešnih tumačenja u javnosti, ova odluka o kojoj danas raspravljamo je naslonjena na novi pravilnik, federalni, isto kao što je pripremana i Nacrt odluke vodozaštitne zone Sarajevsko polje. Tako da se nadam da su te dileme riješene i očekujem zaista po pitanju značaja naravno, za stanovnike ovih naselja ovo je najznačajnije pitanje, a kad se posmatra Kanton Sarajevo, naše najznačajnije pitanje je donošenje privremene odluke vodo-zaštitne zone Sarajevsko polje, jer obzirom na činjenicu da se Kanton Sarajevo gotovo isključivo snabdijeva pitkom vodom sa tog lokaliteta i rješavanje svih onih problema koji su nagomilani istekom, nevaženjem ili važenjem, to je ta dilema Odluke iz '87. godine. Tako da moja puna podrška Ministarstvu privrede, ponovo da se zahvalim ministru Mijatoviću zaista na jednom sistemskom rješenju po pitanju ovog pitanja, kao i ostalih odluka koje smo donosili i zakona iz ovog ministarstva i zaista očekujem od Vlade, siguran sam da je Ministarstvo spremno, očekujem od Vlade da uputi u proceduru Nacrt odluke o vodozaštitnoj zoni Sarajevsko polje što prije, kako bi Skupština je mogla razmatrati i uputiti u javnu raspravu. Eto toliko, hvala.

Elvedin Okerić (predsjedavajući)

Zahvaljujem se zastupniku Vreti. S obzirom da nema više prijavljenih zaključujem raspravu.

U skladu sa članom 94. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo predlažem da se u ovoj tački odmah izjasnimo. Molim zastupnike da se izjasne da li su saglasni, da se izjašnjavanje po ovoj tački provede odmah.

Zamolio bih službu da pripremi anketu i omogućiti zastupnicima da se izjasne. Zaključujem glasanje. Zamolio bih zastupnike da ostanete, da se izjasnimo o ovoj tački, ovo je sada samo za izjašnjenje.

Za je glasalo 24, protiv i suzdržanih nema. Konstatujem da je Skupština prihvatila da se izjašnjenje po ovoj tački provede odmah.

Predlažem da Skupština po Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“ donese sljedeći Zaključak:

- 1. Utvrđuje se Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“.*
- 2. Nacrt Odluke iz tačke 1. ovog zaključka stavlja se na javnu raspravu.*
- 3. Učesnici u javnoj raspravi su kantonalni organi uprave, jedinice lokalne samouprave, naučne i stručne ustanove, a trajat će 30 dana.*
- 4. Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja učesnici javne rasprave dostavljaju Vladi Kantona Sarajevo, putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, koje organizuje i provodi javnu raspravu.*
- 5. Vlada Kantona Sarajevo dužna je nakon provedene javne rasprave, Skupštini Kantona Sarajevo dostaviti prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“, vodeći računa o primjedbama, prijedlozima, sugestijama i mišljenjima kroz izvještaj o provedenoj javnoj raspravi.*
- 6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.*

Molim zastupnike da pristupe izjašnjavanju o predloženom zaključku.

Zaključujem glasanje. Za glasalo 24 zastupnika, protiv i suzdržanih nije bilo. Konstatujem da je Skupština donijela ovaj zaključak.”.

STAV PREDLAGAČA

Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja iznesene na 24. Radnoj sjednici od strane zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“ kada se rezimiraju odnose se na način rješavanja imovinsko pravnih odnosa (postupak, troškovi i način određivanja naknade vlasnicima), te otkup zemljišta u Jedinствenoj i IV zoni sanitarne zaštite Izvorišta.

U vezi s navedenim, ukazujemo da će se imovinsko-pravni odnosi za I zonu sanitarne zaštite Izvorišta (postupak, troškovi, način određivanja naknade vlasnicima i druga pitanja s tim u vezi) rješavati u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji (*“Službene novine Federacije BiH”, br. 70/07, 36/10, 25/12, 8/15 - odluka US i 34/16*).

Otkup zemljišta u Jedinствenoj i IV zoni sanitarne zaštite nije predviđen iz razloga što Operator ne ulazi u posjed nekretnina koje su u obuhvatu navedenih zona (kao što je to slučaj u I zoni sanitarne zaštite), te što nivo ograničenja vlasnika nekretnina u navedenim zonama u pravilu ne podrazumijeva otkup zemljišta. Eventualno obeštećenje vlasnika nekretnina u Jedinствenoj i IV zoni sanitarne zaštite može se rješavati samo u parničnom postupku.

Izvod iz Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17)

**Član 18.
Nadležnosti Skupštine**

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje Vladu Kantona;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općinu, grad i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

II. OSNOVNA NAČELA I DEFINICIJE

Član 3.

Opća načela

- (1) Vode su opće dobro i kao takve su pod posebnom zaštitom Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona, grada i općine.
- (2) Upravljanje vodama zasniva se na načelima:
 1. nekomercijalnosti, prema kojem voda u osnovi nije komercijalni proizvod, već naslijeđe koje se mora čuvati, štiti i u skladu tome postupati;
 2. cjelovitosti, koje uzima u obzir prirodne procese i dinamiku voda te međusobnu povezanost i međuzavisnost vodnih i uz vodu vezanih ekosistema;
 3. dugoročne zaštite kvaliteta i racionalne upotrebe raspoloživih količina vode;
 4. osiguranja zaštite od štetnog djelovanja voda koje proizilazi iz potreba za zaštitu stanovništva i njihove imovine, uzimajući u obzir djelovanje prirodnih procesa;
 5. ekonomskog vrednovanja voda koje uključuje troškove opterećenja, zaštite i uređenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda;
 6. učešća javnosti kod donošenja planova upravljanja vodama;
 7. uzimanja u obzir najboljih raspoloživih tehnologija i novih naučnih dostignuća o prirodnim zakonitostima i najboljih okolišnih praksi.

Član 4.

Definicije

Izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja:

1. "površinske vode" označavaju sve kopnene vode, izuzev podzemnih voda, prijelazne i obalne morske vode, izuzev morskih voda koje pripadaju teritorijalnim vodama;
2. "kopnene vode" označavaju sve stajaće ili tekuće vode na površini kopna i sve podzemne vode na kopnenoj strani od linije od koje se mjeri širina teritorijalnih voda;
3. "podzemne vode" označavaju sve vode ispod površine zemlje u zasićenoj zoni i koje su u direktnom kontaktu sa površinskim i podzemnim slojevima zemljišta;
4. "rijeka" označava vodu koja najvećim dijelom teče po površini zemlje, ali koja može jednim dijelom svog toka teći i ispod zemlje;
5. "obalne morske vode" označavaju površinske vode na strani prema kopnu ograničene linijom čija je svaka tačka udaljena jednu morsku milju od granične linije na kojoj se mjeri širina teritorijalnih voda, a gdje je to slučaj, od vanjske granice prijelaznih voda;
6. "prijelazne vode" označavaju površinske vode u blizini ušća rijeka u more, koje su prema karakteru djelimično slane uslijed blizine obalnih voda, ali su pod znatnim uticajem doticaja svježe vode;
7. "vodotok" označava korito tekuće vode zajedno sa obalama i vodom koja njime stalno ili povremeno teče;
8. "korito" označava terensko udubljenje kroz koje stalno ili povremeno teče voda;
9. "režim voda" označava niz hidroloških, hidromorfoloških, hidrauličkih, hemijskih i bioloških svojstava površinskih i podzemnih voda u određenom području i u određenom vremenu;
10. "promjena režima voda" označava sve promjene u režimu voda nastalih kao rezultat prirodnih sila ili ljudskih aktivnosti;
11. "ekosistemi" označavaju akvatične, poluakvatične i kopnene ekosisteme koji su direktno ili indirektno zavisni od voda;
12. "riječni bazen (sliv)" označava površinu zemljišta sa kojeg se svo površinsko otjecanje slijeva mrežom potoka, rijeka i eventualno jezera prema ušću, estuariji ili delti u more;
13. "podbazen (podsliv)" označava površinu zemljišta sa kojeg se svo površinsko otjecanje slijeva mrežom potoka, rijeka i eventualno jezera prema određenoj tački vodotoka (obično je to ušće u drugu rijeku ili jezero);
14. "vodno područje (distrikt)" označava područja kopna i mora koja čine jedan ili više susjednih riječnih bazena (slivova) i zajedno sa njima pripadajućim podzemnim i

Na osnovu člana IV.B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O VODAMA

Proglašava se Zakon o vodama koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 19. septembra 2006. godine i na sjednici Doma naroda od 20. septembra 2006. godine.

Broj 01-02-767/06
13. novembra 2006. godine
Sarajevo

Predsjednik
Niko Lozančić, s. r.

ZAKON

O VODAMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Predmet Zakona

- (1) Ovim Zakonom uređuje se način upravljanja vodama unutar teritorije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).
- (2) Upravljanje vodama obuhvata: zaštitu voda, korištenje voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda i uređenje vodotoka i drugih voda.
- (3) Ovim Zakonom uređuju se: vodno dobro i javno vodno dobro, vodni objekti, pravna lica i druge institucije nadležne za pojedina pitanja upravljanja vodama i druga problematika vezana za vode u Federaciji.

Član 2.

Svrha Zakona

- (1) Svrha ovog Zakona je osiguranje upravljanja vodama s ciljem:
 1. smanjenja zagađenja voda, postizanja dobrog stanja voda i sprečavanja degradacije voda;
 2. postizanja održivog korištenja voda;
 3. osiguranja pravičnog pristupa vodama;
 4. poticanja društvenog i privrednog razvoja;
 5. zaštite ekosistema;
 6. smanjenja rizika od poplava i drugih negativnih uticaja voda;
 7. osiguranja učešća javnosti u donošenju odluka koje se odnose na vode;
 8. sprečavanja i rješavanja sukoba vezanih za zaštitu i korištenje voda;
 9. ispunjavanja obaveza iz međunarodnih ugovora koji su obavezujući za Bosnu i Hercegovinu.

Члан 64.

Referentna i ovlaštene laboratorije

- (1) Za praćenja stanja voda, verifikaciju rezultata rada ovlaštene laboratorije i za izvršavanje zadataka iz nadležnosti Federalnog ministarstva, federalnog ministarstva nadležnog za okoliš, kantonalnih ministarstava nadležnih za vode i okoliš i agencije za vodno područje, nadležna je referentna laboratorija.
- (2) Do osnivanja referentne laboratorije na državnom nivou poslovi i zadaci referentne laboratorije mogu se dodijeliti nekoj od ovlaštenih laboratorija.
- (3) Monitoring kvaliteta otpadne vode i efluenta sa postrojenja za prečišćavanje otpadne vode može vršiti samo ovlaštena laboratorija.
- (4) Nadzor nad provođenjem odredbi o zaštiti voda utvrđenih ovim Zakonom, preduzimanje mjera i izricanje kazni zbog njihove povrede može se vršiti samo na osnovu rezultata analize referentne, odnosno ovlaštene laboratorije.
- (5) Uvjeti koje mora ispunjavati referentna, odnosno ovlaštena laboratorija, sadržaj i način davanja ovlaštenja utvrđuje federalni ministar posebnim propisom.
- (6) Ovlaštenje za rad laboratorije iz stava 5. ovog člana daje Federalno ministarstvo.

2. Zaštićena područja

Члан 65.

Vrste zaštićenih područja

- (1) U cilju osnivanja posebne zaštite površinskih i podzemnih voda, staništa biljnih i životinjskih vrsta ili akvatičnih vrsta područja i vodna tijela mogu se proglasiti zaštićenim područjima.
- (2) Zaštićena područja su:
 1. područja namijenjena za zahvatanje vode za piće;
 2. područja namijenjena zaštitu ekonomski važnih akvatičnih vrsta;
 3. površinska vodna tijela namijenjena rekreaciji uključujući i područja određena za kupanje;
 4. područja podložna eutrofikaciji i područja osjetljiva na nitrate;
 5. područja namijenjena zaštitu staništa biljnih i životinjskih vrsta ili akvatičnih vrsta u kojima je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan uvjet za njihov opstanak i reprodukciju.

Члан 66.

Područja zaštite izvorišta vode za piće

- (1) Područje na kojem se nalazi izvorište vode koje se po količini i kvalitetu može koristiti ili se koristi za javno vodosnabdijevanje mora biti zaštićeno od zagađenja i drugih nepovoljnih uticaja na zdravstvenu ispravnost vode ili izdašnost izvorišta.
- (2) Na području iz stava 1. ovog člana provodi se zaštita izvorišta utvrđivanjem zona sanitarne zaštite čija se veličina, granice, sanitarni režim, mjere zaštite i drugi uvjeti određuju prema propisu iz stava 3. ovog člana.
- (3) Federalni ministar, u saradnji sa federalnim ministrima nadležnim za zdravstvo i okoliš, donosi propis o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorište iz stava 1. ovog člana.
- (4) Na osnovu propisa iz stava 3. ovog člana i istražnih radova donosi se odluka o provođenju zaštite izvorišta. Odluka sadrži naročito: granice zona sanitarne zaštite, sanitarne i druge uvjete u pojedinim zonama i druge mjere zaštite, zabrane i ograničenja, izvore i način finansiranja za provođenje zaštitnih mjera, nazive organa i pravna lica koja će provoditi odluku, te kazne za povredu odredaba te odluke.

Члан 67.

Zone sanitarne zaštite u planovima upravljanja vodama

Zone sanitarne zaštite utvrđene odlukom o zaštiti izvorišta, kao i prostor rezerviran za uspostavljanje zona sanitarne zaštite za izvorišta koja se koriste i za koje nije donesena odluka unose se u plan upravljanja vodama.

Члан 68.

Odluka o zaštiti izvorišta

- (1) Zone sanitarne zaštite i zaštitne mjere utvrđuje općinski organ uprave nadležan za vode na čijem području se nalazi izvorište.
- (2) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području jednog grada ili općine donosi nadležno gradsko, odnosno općinsko vijeće.
- (3) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području više gradova ili općina u sastavu istog kantona donosi organ određen propisom kantona.
- (4) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području dvaju ili više kantona donosi Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva.
- (5) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području Federacije i Republike Srpske, odnosno Distrikta Brčko donose sporazumno vlade Federacije i Republike Srpske, odnosno Distrikta Brčko.
- (6) Odluka o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području Bosne i Hercegovine i susjedne države mora biti usklađena sa međunarodnim ugovorom koji je potpisala Bosna i Hercegovina.

Члан 69.

Zaštićena područja rezervi kopnenih voda

- (1) Pored zaštićenih područja iz člana 66. ovog Zakona agencija za vodno područje može utvrditi i zaštićena područja rezervi kopnenih voda, bez obzira na njihovu buduću namjenu.
- (2) Područja iz stava 1. ovog člana određuju se na osnovu utvrđenih rezervi kopnenih voda koje se, s obzirom na svoje hemijske, fizičko-hemijske i mikrobiološke karakteristike klasificiraju u najviši red.
- (3) Na prijedlog agencije za vodno područje federalni ministar u saradnji sa federalnim ministrima nadležnim za zdravstvo i prostorno uređenje donosi propis za utvrđivanje ograničenja i zabrana opterećenja prostora i aktivnosti koje mogu ugroziti kvalitativno ili kvantitativno stanje kopnenih voda u područjima iz stava 2. ovog člana.

Члан 70.

Privremena zaštita

- (1) Za izvorište vode od značaja za buduće snabdijevanje vodom za piće, korištenje izvora mineralne, termalne, termomineralne ili druge podzemne vode agencija za vodno područje predlaže donošenje odluke o privremenoj zaštiti područja na kojem se izvorište nalazi.
- (2) Odlukom o privremenoj zaštiti iz stava 1. ovog člana utvrđuje se:
 1. granica zaštićenog područja,
 2. privremeni režim zaštite vode u zaštićenom području i u pojedinačnom zaštićenom pojasu,
 3. način finansiranja zaštite i održavanja područja,
 4. nadzor nad provođenjem propisanog režima.
- (3) Odluka iz stava 2. ovog člana primjenjuje se do stupanja na snagu odluke o zaštiti iz člana 68. ovog Zakona.
- (4) Nadležni organ iz člana 68. ovog Zakona, na prijedlog agencije za vodno područje, za područja iz stava 1. ovog člana provodi mjere zaštite u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Члан 71.

Područja namijenjena zaštitu ekonomski važnih akvatičnih vrsta

- (1) Zaštita područja na kojima se vrši uzgoj ekonomski važnih akvatičnih vrsta vrši se uspostavljanjem posebne zaštite od zagađivanja i drugih nepovoljnih uticaja na pojedine akvatične vrste.
- (2) Federalni ministar u saradnji sa federalnim ministrom nadležnim za veterinarstvo i federalnim ministrom nadležnim za prostorno uređenje, donosi propis o načinu utvrđivanja područja iz stava 1. ovog člana i mjere zaštite u tim područjima.
- (3) Prijedlog odluke o zaštiti područja iz stava 1. ovog člana priprema pravno ili fizičko lice koje obavlja djelatnost uzgoja akvatične vrste.

Izvod iz Zakona o vodama Kantona Sarajevo
(*“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 18/10, 43/16 i 44/22*)

Član 41.

(Područja zaštite izvorišta vode za piće)

- (1) Područje na kojem se nalazi izvorište vode koje se po količini i kvalitetu može koristiti ili se koristi za javno snabdijevanje vodom za piće mora biti zaštićeno od zagađenja i drugih nepovoljnih uticaja na zdravstvenu ispravnost vode ili izdašnost izvorišta.
- (2) Na područjima iz stava (1) ovog člana provodi se zaštita izvorišta utvrđivanjem zona sanitarne zaštite čija se veličina, granice, sanitarni režim, mjere zaštite i drugi uslovi određuju u skladu sa propisom iz člana 66. stava (3) Osnovnog zakona.
- (3) Na osnovu propisa iz stava (2) ovog člana i istražnih radova donosi se odluka o provođenju zaštite izvorišta. Odluka sadrži naročito: granice zona sanitarne zaštite, sanitarne i druge uvjete u pojedinim zonama i druge mjere zaštite, zabrane i ograničenja, izvore i način finansiranja za provođenje zaštitnih mjera, nazive organa i pravna lica koja će provoditi odluku, te kazne za provedbu odredaba te odluke.

Član 42.

(Odluka o zaštiti izvorišta)

- (1) Zone sanitarne zaštite i zaštitne mjere utvrđuje općinski organ uprave nadležan za vode na čijem području se nalazi izvorište.
- (2) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području općine donosi općinsko vijeće.
- (3) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području Grada donosi Gradsko vijeće.
- (4) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području Grada i vangradskih općina donosi Skupština.
- (5) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području dvije ili više općina koje nisu na području Grada donosi Skupština.
- (6) Odluke o zaštiti izvorišta iz st. (2), (3), (4) i (5) donose se u skladu sa propisom iz člana 66. stav (3) Osnovnog zakona.

Član 2.

Vlada Kantona je izvršna vlast Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom.

Član 3.

Vlada Kantona vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava i ovog zakona.

Član 4.

Sjedište Vlade Kantona je u Sarajevu.

Član 5.

Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada, postupak i način zakazivanja sjednice; dostavljanje i forma materijala za razmatranje, utvrđivanje prijedloga zaključaka i drugih akata; postupak razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja.

Član 6.

Vlada Kantona raspolaze imovinom u vlasništvu Kantona u okviru ovlaštenja koja joj Skupština Kantona prenese posebnim propisom.

II - SASTAV I ORGANIZACIJA VLADE KANTONA

Član 7.

Vladu Kantona čine premijer Kantona (u daljem tekstu: premijer) i 12 ministara.

Član 8.

U slučaju privremene spriječenosti premijera, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju privremene spriječenosti premijera duže od 30 dana, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

U slučaju da mjesto premijera ostane upražnjeno, kandidat za premijera se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto premijera ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju premijera obavlja član Vlade Kantona kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

S danom imenovanja kandidata za premijera smatra se da su dosadašnji članovi Vlade u ostavci, koja stupa na snagu danom potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu.

Do potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu dosadašnji članovi Vlade nastavljaju s obavljanjem funkcije članova Vlade i ministara ministarstava.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu obaviti će se u roku od 30 dana od dana imenovanja kandidata za premijera.

Član 9.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade, kada se razmatraju materijali iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi odsutni član Vlade, sjednicama Vlade prisustvuje sekretar tog ministarstva, bez prava glasa.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade duže od 30 dana, funkciju ministra ministarstva kojim rukovodi odsutni ministar vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju da mjesto člana Vlade ostane upražnjeno, član Vlade se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto člana Vlade ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju ministra ministarstva kojim je rukovodio dotadašnji ministar obavlja član Vlade kojeg odredi premijer.

Ministar iz st. 2. i 3. ovog člana kojeg odredi premijer, ne obavlja i funkciju člana Vlade umjesto odsutnog ministra.

Član 10.

U slučaju kad Skupština izglasa nepovjerenje Vladi, premijer i članovi Vlade podnose pismenu ostavku, najkasnije u roku od

**Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Kantona Sarajevo**

Na osnovu člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13) i člana 181. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo obuhvata: Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-22971-1/14
22. augusta 2014. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju
Esad Hrvaić, s. r.

ZAKON**O VLADI KANTONA SARAJEVO****(Novi prečišćeni tekst)**

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sastav i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

VII - AKTA VLADE KANTONA

Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance

Broj: 08/03-02-53957/25 NB
Sarajevo, 20.11.2025. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO PRIVREDE

Predmet: Mišljenje na Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“
Veza: Vaš dopis br.: 07-07-21-36224/24 od 13.11.2025. godine.

Vezano za Vaš zahtjev za mišljenje na Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“, u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/16 i 15/18), dajemo sljedeće mišljenje:

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je postupilo u skladu sa navedenim Pravilnikom i Ministarstvu finansija uz Prijedlog odluke dostavili na mišljenje popunjen i potpisan obrazac IFP-NE u kojem je data sljedeća izjava: „Za primjenu ovog akta nisu potrebna dodatna budžetska sredstva“.

Obzirom da za provođenje Prijedloga odluke nisu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo, na navedeni Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“, Ministarstvo finansija, sa aspekta fiskalnog učinka na Budžet, nema primjedbi.

U slučaju da primjena navedene Odluke u narednom periodu proizvede dodatne troškove za Kanton Sarajevo, obavještavamo vas da budžetski korisnici mogu preuzimati obaveze najviše do visine sredstava odobrenih operativnim budžetom, u skladu s članom 53. Zakona o budžetima Federacije BiH. Prema članu 46. stav (4) istog Zakona, budžetski korisnici odgovorni su za zakonito, namjensko, efikasno i ekonomično raspolaganje budžetskim sredstvima.

Ovo mišljenje je dato u skladu sa odredbama Prijedloga odluke koja se obrađuje i podataka navedenih u Obrascu IFP-NE Izjave o fiskalnoj procjeni, čija tačnost je u isključivoj odgovornosti Predlagača, te ukoliko se naknadno utvrdi da navedene odredbe i podaci odstupaju od stvarno činjeničnog stanja, ovo mišljenje će se staviti van snage.

Dostaviti:

1. *Naslovu*
2. MF – Sektor za budžet i fiskalni sistem
3. a/a

Pripremio: Nedžad Bašić
Kontrolisali: Nihad Kurtić
Dr.Amina Mo



MINISTAR

Dr. Alan Kalamujić





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-04/2-02-53920/25
Sarajevo, 21.11.2025. godine

MINISTARSTVO PRIVREDE
gosp. Zlatko Mijatović, ministar

**PREDMET: Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“,
mišljenje –
VEZA: Vaš akt, broj: 07-07-21-36224/24 od 13.11.2025. godine**

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum gornji, na osnovu odredbi člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 40/22) i člana 4. stav 6. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 50/17 – Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18 – Ispravka i 32/22), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je dostavljeni prijedlog Odluke i daje sljedeće


MIŠLJENJE

Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“ je propis kojim se ne povrjeđuju prava zaštićena odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, niti je u suprotnosti sa drugim pravnim aktima, kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda.

S poštovanjem,

Dostaviti:
1. Naslovu;
2. a/a.

MINISTRI
Darja Softić Kaplenić



Broj: M-267/25
Sarajevo, 07.01.2026.godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

Veza: Vaš akt. broj: 07-07-21-36224/24 od 13.11.2025. godine

Aktom broj i datum veze, koji je zaprimljen u Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo dana 18.11.2025. godine, obratili ste se sa zahtjevom kojim tražite mišljenje ovoga organa na Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće "Djevojačke vode" u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa-Drugi prečišćen tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 50/17, 2/18 i 32/22).

Dostavljenim Prijedlogom Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće "Djevojačke vode", utvrđuju se zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće "Djevojačke vode", mjere zaštite, nadzor i kaznene odredbe. Pravni osnov za donošenje iste jeste Ustav Kantona Sarajevo i član 44. stav (4). Zakona o vodama Kantona Sarajevo.

U prilogu Odluke kao njen sastavni dio (član 31) dostavljen je Popis aktivnosti i nivo ograničenja njihove primjene po zonama sanitarne zaštite Izvorišta (Prilog 1), Program mjera zaštite Izvorišta (Prilog 2), Pregledna karta zona sanitarne zaštite Izvorišta (Prilog 3), s tim što je u članu 31.Odluke svaka karta navedena kao poseban prilog (prilog 3.4.5.6.7), dok dostavljene karte nisu označene kao prilozi 4, 5.6.7.

Analizirajući dostavljeni Prijedlog Odluke sa aspekta člana 4. stav 5. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa smatramo da se članom 23. Odluke (Program mjera zaštite Izvorišta), odnosno Prilogom 2, na kojeg upućuje navedeni član, uređuju imovinsko pravni odnosi, te ćemo s tim u vezi dati pravni osvrt na isti

U prilogu 2, Program mjera zaštite Izvorišta, pod red. br. 2. kao opis mjera aktivnosti navedeno je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za područje I zone sanitarne zaštite, kao nosilac aktivnosti naveden su nadležni općinski i kantonalni organi vlasti u saradnji sa Operatorom, a za provođenje



predvidene mjere navedeni su troškovi u iznosu od 30.000,00 KM. Iako je područje I zone sanitarne zaštite znatno manje površine u odnosu na druge zone što je vidljivo iz prijedloga Odluke, smatramo kao i što smo ukazali u mišljenju i na nacrt Odluke, da bi bilo potrebno Programom mjera jasno odrediti pored nosilaca aktivnosti, ko će snositi troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, te postupak i način određivanja naknade. Za ostale zone programom nije predviđeno rješavanje-imovinsko pravnih odnosa.

U konačnici, napominjemo da se mišljenje daje na temelju podataka i činjenica utvrđenih iz dostavljene dokumentacije, za čiju tačnost odgovara podnosilac zahtjeva, te ukoliko se utvrdi da takvi podaci odstupaju od stvarnog činjeničnog stanja, ovo mišljenje se ne može koristiti i stavlja se van snage.

Za sve informacije vezane za traženi zahtjev stojimo Vam na raspolaganju.

Pravobranilac Kantona/Sarajevo





Broj: 09-02-53915/25
Sarajevo, 20.11.2025. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO PRIVREDE

**PREDMET: Mišljenje na prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće
“Djevojačke vode”.-**

Na osnovu člana 3. stav (1) tačka b) Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/23) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 50/17-Dруги нови преčišćени текст, 2/18-Ispravka i 32/22), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Pravni osnov za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Djevojačke vode” sadržan je u odredbama člana 42. stav (4) Zakona o vodama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 18/10, 43/16 i 44/22) kojima je propisano da odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području Grada i vangradskih općina donosi Skupština Kantona Sarajevo.

Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Djevojačke vode” sadrži isključivo stručna pitanja za čiju zakonitost je odgovoran nosilac pripreme predmetnog materijala.

Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo nije vršio pravnu analizu sadržaja Priloga, s obzirom da se radi o stručnim pitanjima iz nadležnosti nosioca pripreme predmetnog materijala.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 50/17-Dруги нови преčišćени текст, 2/18-Ispravka i 32/22), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva






Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
**CANTON SARAJEVO
ASSEMBLY**

Na osnovu člana 140. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/12- Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22, 17/22 - Ispravka i 47/24) Skupština Kantona Sarajevo, na 24. Radnoj sjednici održanoj dana 16.09.2025. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“.
2. Nacrt Odluke iz tačke 1. ovog zaključka stavlja se na javnu raspravu.
3. Učesnici u javnoj raspravi su kantonalni organi uprave, jedinice lokalne samouprave, naučne i stručne ustanove, a trajat će 30 dana.
4. Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja učesnici javne rasprave dostavljaju Vladi Kantona Sarajevo, putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, koje organizuje i provodi javnu raspravu.
5. Vlada Kantona Sarajevo dužna je, nakon provedene javne rasprave, Skupštini Kantona Sarajevo dostaviti prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“ vodeći računa o primjedbama, prijedlozima, sugestijama i mišljenjima kroz izvještaj o provedenoj javnoj raspravi.
6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-04-46081/25
16.09.2025.godine
SARAJEVO



**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO**

Elvedin Okerić